

T-2

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj dana 12.07.2019.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036. godine sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. godine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/09, 6/09 i 5/10) u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta i utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine.

II.

Mišljenje i Prijedlog Odluke iz tačke I. upućuju se u dalju skupštinsku proceduru, sa CD u prilogu koji sadrži elektronsku verziju Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036. godine (tekstualni i grafički dio, Odluku o provođenju, prateće akte).

III.

Donošenjem ovog zaključka stavlja se van snage Zaključak, broj: 02-23-13960/18 od 13.09.2018. godine.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- 23-11413 /19.
Datum, 12.07.2019. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
 1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.



Na osnovu člana 49. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/09), Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona daje slijedeće:

MIŠLJENJE

o usklađenosti Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.godine sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.g. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10) u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta

Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine je usaglašen sa osnovnim načelima planskog uređenja i zaštite prostora i ciljevima prostornog razvoja Kantona utvrđenim Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/09, 6/09 i 5/10).

Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine po tematskom sadržaju je usklađen sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04, 50/07 i 84/10).

Prostornim planom Kantona 2009-2029.g. utvrđuje se plansko upravljanje, korištenje i zaštita prostora kao osobito vrijednog i ograničenog dobra, a osigurava se kroz cjelovit pristup planskom uređenju, a sve na osnovu Zakona o prostornom uređenju i građenju, i posebnih ili drugih zakona (resornih), koji uređuju prije svega prirodna bogatstva i dobra od općeg interesa, kao što su poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, vodni resursi i dr.

Kako je Zakonom propisano da Prostorni plan grada / općine preuzima, prilagođava, razrađuje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona, smjernice po pitanju korištenja i zaštite prirodnih resursa su preuzete iz Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.g. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/09, 6/09 i 5/10).

U periodu do donošenja Prostornog plana Kantona, nije postojala urađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim bonitetnim kategorijama i mjerama zaštite zemljišta, te je istim utvrđena obaveza njene izrade nakon donošenja Prostornog plana Kantona, kako bi bila osnov za planiranje i zaštitu zemljišta na području grada / općina u postupku izrade prostorno-planskih dokumenata.

Kako je 2011.godine urađena Karta, propisana Prostornim planom Kantona, kao sastavni dio Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Zeničko-dobojskog kantona (naručilac: Vlada Kantona i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izvršilac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu), stvoreni su uslovi za detaljno planiranje i zaštitu zemljišta u postupku izrade prostornih planova grada / općina. Ova Studija sa tematskim kartama kao sastavnim dijelom iste, je bila osnov za utvrđivanje osnovne namjene prostora i osnov za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u Prostornom planu grada Zenice za period 2016-2036.godine.

S tim u vezi, Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine je usaglašen sa Studijom upotrebne vrijednosti zemljišta i Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2029.godine.

Zbog svega navedenog, predlažemo da Skupština Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 49. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine ("Službene novine Grada Zenice", broj 1a/18), kojeg je donijelo Gradsko vijeće Zenice na sjednici održanoj dana 28.12.2017.godine.



Arnel Isak

Na osnovu člana 49. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine F BiH", broj: 52/09) Skupština Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na ____ sjednici, održanoj __. __. 2019. godine, d o n o s i

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine

I.

Daje se saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. godine kojeg je donijelo Gradsko vijeće Zenice na sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine ("Službene novine Grada Zenice", broj 1a/18) u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: _____
Datum, _____
Z e n i c a

PREDSJEDAVALAČI

Čazim Huskić

Dostavljeno:

- 1 x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
- 1 x Stručna služba Skupštine ZDK
- 1 x Grad Zenica
- 1 x a/a

Stas, D. Huskić

Obrazloženje

Članom 49. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/09) propisano je da Skupština Kantona daje saglasnost na planove prostornog uređenja za manje prostorne cjeline unutar Kantona (područje općine, posebna područja, gradove i naselja), a u stavu 4. istog člana da se navedeni planovi ne mogu provoditi ukoliko za njih nije pribavljena saglasnost Skupštine Kantona.

Nakon što je Gradsko vijeće Zenice na sjednici održanoj 28.12.2017.godine donijelo Odluku o usvajanju i Odluku o provođenju Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.godine, Grad Zenica - Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina je zahtjevom (u prilogu akt broj 03-23-4909/18 od 28.02.2018.godine) zatražila od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona da pokrene aktivnosti prema Skupštini Kantona za pribavljanje navedene saglasnosti.

Prema Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona kojeg je Zaključkom prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine je usaglašen sa osnovnim načelima planskog uređenja i zaštite prostora i ciljevima prostornog razvoja Kantona utvrđenim Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10).

Prostornim planom Kantona 2009-2029.g. utvrđuje se plansko upravljanje, korištenje i zaštita prostora kao osobito vrijednog i ograničenog dobra, a osigurava se kroz cjelovit pristup planskom uređenju, a sve na osnovu Zakona o prostornom uređenju i građenju, i posebnih ili drugih zakona (resornih) koji uređuju prije svega prirodna bogatstva i dobra od općeg interesa, kao što su poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, vodni resursi i dr.

Prostorni plan grada / općine preuzima, prilagođava, razrađuje i dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana Kantona.

U tom smislu, u postupku izrade Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.godine, poštujući smjernice utvrđene Prostornim planom Kantona u cilju poboljšanja naslijeđenog stanja u planskom periodu, kvalitetna poljoprivredna zemljišta su zaštićena od promjene namjene, odnosno od izgradnje trajnih objekata, te je istim zaštićeno i ograničeno korištenje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta.

U periodu donošenja Prostornog plana Kantona nije postojala urađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim bonitetnim kategorijama i mjerama zaštite, te je Prostornim planom Kantona utvrđena obaveza njene izrade kako bi ista bila osnov za planiranje i zaštitu zemljišta na području grada/općina u postupku izrade prostorno-planskih dokumenata.

S obzirom da je u martu 2011.godine urađena Karta, propisana Prostornim planom Kantona, kao sastavni dio Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Zeničko-dobojskog kantona (naručilac: Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izvršilac: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu), stvoreni su uslovi za detaljno planiranje i zaštitu zemljišta u postupku izrade prostornih planova grada/općina. Ova Studija sa tematskim kartama kao sastavnim dijelom iste, je bila osnov za utvrđivanje osnovne namjene prostora i osnov za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u Prostornom planu grada Zenice za period 2016-2036.godine.

Zbog svega navedenog, Vlada Zeničko-dobojskog kantona predlaže Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa članom 49. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da saglasnost na primjenu Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.godine kojeg je donijelo Gradsko vijeće Zenice na sjednici održanoj 28.12.2017.godine.

Zbog obimnosti materijala, Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine dostavlja se u elektronskoj verziji (CD).

Stjepan, D. Džurđević

MINISTAR:
Arnel Isak

Broj: 12/09-23-3977-6/17
Zenica, 07.02.2018.godine



GRAD ZENICA

GRADONAČELNIK

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

PREDMET: *Saglasnost* na Prostorni plan grada Zenice 2016-2036.g. - *dostavlja se* -

Dana 06.02.2018.godine je u ovom Ministarstvu zaprimljen Zahtjev Grada Zenice - Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina (akt broj 03-23-1974/18 od 25.01.2018.g.) kojim se traži saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine, u vezi sa članom 33. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16).

U navedenom aktu Grada Zenice, Služba navodi da je Prostorni plan grada Zenice 2016-2036.g. usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28. decembra 2017.godine, na kojoj su prihvaćena dva Amandmana na Prijedlog Prostornog plana.

Sadržaj Amandmana je naveden u aktu Službe, a u prilogu istog dostavljen je:

- Zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća Zenica,
- Studija o ekonomskoj opravdanosti proširenja istražno-eksploatacionog prostora na lokalitetu ležišta krečnjaka Crkvice - Kamenolom (Zenica, mart 2017.g.).

U vezi sa predloženim Amandmanima na Prijedlog Prostornog plana grada Zenice 2016-2036. od strane predlagača - Nosioca pripreme Prostornog plana grada Zenice 2016-2036. i vijećnika Gradskog vijeća i prihvaćenim od strane Gradskog vijeća na 17. sjednici održanoj dana 28.12.2017.godine, a nakon uvida u Prostorni plan Kantona, utvrđeno je da se na prihvaćene Amandmane može dati saglasnost, s obzirom da predmetni lokaliteti mineralnih sirovina nisu u suprotnosti sa Prostornim planom Kantona i nisu utvrđeni od značaja za Federaciju BiH i Kanton.

Imajući u vidu odredbe člana 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Sl.novine FBiH“, broj 49/06) i zakonsku proceduru odobravanja istraživanja i eksploatacije mineralne sirovine, saglasnost Gradskog vijeća je osnovni akt za procjenu postojanja javnog interesa za realizaciju ovih aktivnosti, a pri tome uzimajući u obzir sve ekonomske, sociološke, ekološke i prostorno-planerske preduvjete, usvajanjem navedenih Amandmana ste iskazali lokalno opredjeljenje, te se u vezi s tim prihvaćeni Amandmani mogu ugraditi u Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.g.

S obzirom da ste se Vašim aktom obratili istovremeno i sa Zahtjevom za upućivanjem Prostornog plana grada Zenice 2016-2036.g. u skupštinsku proceduru radi dobijanja saglasnosti na Plan u vezi sa članom 49. stav (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine FBiH“, broj 52/09), potrebno je da ovom Ministarstvu dostavite konačan planski dokument sa ugrađenim usvojenim amandmanima, kao i Odluku o usvajanju i Odluku o provođenju Prostornog plana objavljenu u Službenim novinama Grada (u elektronskoj formi), jer se ovaj materijal dostavlja kao prilog aktima koji se upućuju Vladi i Skupštini Kantona radi dobijanja saglasnosti na primjenu Prostornog plana.

S poštovanjem,

Prilog:

-Studija (povrat)

Dostavljeno:

-Naslovu

-a/a

MINISTAR:
Fahudin Brkić



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
GRAD ZENICA
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina

Broj: 03-23-1974/18
Zenica, 25.01.2018.g

Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline-ZDK
ZENICA
M.Tarabara br.15

Refik 04,09

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON			
PRIMLJENO 06-07-2018			
Org. jedinica	Klasifik. oznaka	Redni broj	Broj priloga
12-23-			

**PREDMET: SAGLASNOST NA USVOJENI PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA GRADA
ZENICA-traži se**

U skladu sa članom 33.stav (6) Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju potrebno je da date saglasnost nakon uvrštenih Amandmana, da je Prostorni plan Grada Zenica za period 2016-2036.godine, čiji je Nosilac izrade Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, usklađen sa Prostornim planom kantona i da je urađen u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i ovim zakonom.

Prostorni plan je razmatran i usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.decembra 2017.godine sa uložena tri Amandmana, od čega su prihvaćena dva i to:

-Amandman podnešen od strane vijećnika Dedić Đenana u ime Kluba vijećnika "Snaga centra" kako slijedi:

"Da se u grafičkom dijelu Prijedloga Prostornog plana 2016-2036 god.Grada Zenica na utvrđenom ležištu kamena krečnjaka Babina rijeka u kojem su ucrtana postojeća eksploataciona polja, kamenoloma "Široke stijane"površine cca 13,68 hektara (KO Babino i KO Crkvice) i "Crkvice-Kamenolom"površine cca 2,10 hektara na k.č.1337, izvrši dopuna na način da se utvrđene granice eksploatacionog polja "Crkvice – Kamenolom" prošire na k.č.1338 KO Crkvice prema granicama utvrđenim u Studiji izvodljivosti i ekonomske opravdanosti koja je prihvaćena od strane Ministarstva za privredu ZDK".

-Amandman podnešen od strane vijećnika Mensuda Keleštura kako slijedi:

"Da se iz prostornog plana Grada Zenica za period 2016-2036god.eliminiše kamenolom Radići".

U skladu sa članom 49.stav (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (SL.novine FBiH, broj 52/09), molimo Vas da isti uputite Skupštini kantona radi dobijanja potrebne saglasnosti.

Prilog:

- Zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća Zenica
- Studija o ekonomskoj opravdanosti proširenja istražno eksploatacionog prostora na lokalitetu ležišta krečnjaka "CRKVICE –KAMENOLOM"

S poštovanjem!

Dostavljeno:


- 1x Naslovu
- 1x Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina
- 1x a/a



Pomoćnik gradonačelnika:

Samira Karić
Samira Karić, dipl.ing.arh.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF CITY PLANNING,
COMMUNICATION, TRAFFIC & ENVIRONMENT

Broj: 12/09-23-3977-4/17
Zenica, 20.09.2017.godine

GRAD ZENICA

GRADONAČELNIK

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

PREDMET: Saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.g.
- dostavlja se -

Grad Zenica - Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina je ovom Ministarstvu uputila akt broj 03-23-12776/17-1 od 13.09.2017.g. kojim se traži saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godine, u vezi sa članom 33. stav (5) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16).

U prilogu akta Grada Zenice, Služba je dostavila:

- Prijedlog Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.g. (u digitalnom i analognom obliku), koji sadrži tekstualni dio, grafički dio i Odluku o provođenju, kao sastavni dio plana,
- Izvještaj o provedenoj proceduri pripreme i izrade Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.g. i Stavove i zaključke po primjedbama sa javnog uvida na Nacr. Prostornog plana.

Uvidom u dostavljeni Izvještaj i prijedlog Prostornog plana grada Zenice za period 2016-2036.g. utvrđeno je slijedeće:

- Planski dokument - Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godina, je po obliku, sadržaju i provedenoj proceduri pripreme i izrade, urađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:1/14 i 4/16) i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH“, broj 63/04, 50/07 i 84/10).
- Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036.godina je usaglašen sa osnovnim načelima planskog uređenja i zaštite prostora i ciljevima prostornog razvoja Kantona utvrđenim Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/09, 6/09 i 5/10).
- Smjernice po pitanju korištenja i zaštite prirodnih resursa su preuzete iz Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029.g. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/09, 6/09 i 5/10), i iste se odnose na zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljište, vodne resurse i eksploataciju mineralnih sirovina.
- U skladu sa utvrđenim općim i posebnim ciljevima u Prostornom planu Kantona, Prostornim planom grada Zenice utvrđena su područja namijenjena za izgradnju građevina



(urbana područja i građevinska zemljišta), rekreacione zone i zone za razvoj privrede i turizma u cilju zaštite prirodnih resursa od neplanske izgradnje, definisane su površine i objekti kulturno-historijskog naslijeđa, predložena područja prirodnih vrijednosti za zaštitu, utvrđena mogućnost i uslovi za korištenje obnovljivih izvora energije, planirana rekonstrukcija i razvoj društvene infrastrukture i infrastrukturnih sistema – saobraćaj, energetika, vodosnabdijevanje, tretman otpadnih voda, sistem veza i postupanje u skladu sa integralnim sistemom upravljanja otpadom, zaštitu ljudi i dobara od prirodnih i drugih nesreća, i dr.

- Uvidom u prijedlog Prostornog plana grada Zenice utvrđeno da je u projekciji razvoja ugrađena trasa autoceste u koridoru Vc utvrđena Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta u koridoru Vc) koji je usvojen na Predstavničkom domu i Domu naroda FBiH, pa u vezi s tim nije u saglasnosti sa Prostornim planom Kantona u koji je ugrađena jedna od ranije razmatranih varijanti. Kako je članom 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju, utvrđena obaveza usaglašavanja planskih dokumenata užeg područja sa planskim dokumentima šireg područja, i u tom smislu Prostorni plan Kantona je plan užeg područja u odnosu na Prostorni plan područja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta u koridoru Vc“ u narednom periodu je potrebno pristupiti izmjeni Prostornog plana Kantona radi usaglašavanja sa usvojenom trasom autoceste u koridoru Vc.

S poštovanjem,

MINISTAR:

Fahrudin Brkić



Dostavljeno:

-Naslovu

-a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina

Broj: 03-23- 4909/18
Zenica, 28.02.2018.god.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON			
28-02-2018			
POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
12	23	3405	18

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline

PREDMET: Zahtjev za upućivanje Prostornog plana grada Zenice 2016-2036.godine u skupštinsku proceduru, radi dobivanja saglasnosti na Plan

Prostorni plan je razmatran i usvojen na 17.sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.decembra 2017.godine na kojoj su prihvaćena dva Amandmana.

Odluka o usvajanju Prostornog plana i Odluka o provođenju Prostornog plana objavljena je u Službenim novinama Grada Zenica broj: 1a/18

Ovim putem vam upućujemo Zahtjev za upućivanje Prostornog plana grada Zenice 2016-2036.godine u skupštinsku proceduru radi dobivanja saglasnosti na primjenu Prostornog plan u vezi sa članom 49. stav (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl.novine FBiH", broj: 52/09).

Prostorni plan koji vam dostavljamo, molimo da nam nakon provedene procedure vratite.

S poštovanjem!

prilog:

- Prostorni plana grada Zenice 2016-2036.god. sa ugrađenim usvojenim amandmanima
- Odluka o usvajanju Prostornog plana grada Zenice
- Odluka o provođenju Prostornog plana grada Zenice

Dostavljeno:

- 1 x Naslovu
- 1 x Službi
- 1 x a/a





SLUŽBENE NOVINE GRADA ZENICA

GODINA XLIV
Broj 1a

Petak 23.02.2018. godine

ISSN 1840-4588

GRADSKO VIJEĆE

30.

Na osnovu člana 48. tačka (5) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16) i člana 21. tačka 5. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/15), Gradsko vijeće Zenica na 17. sjednici održanoj 28. decembra 2017.godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Prostornog plana grada Zenica za period 2016.-2036. godine

Član 1.

Usvaja se Prijedlog Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036.godine u tekstualnom dijelu i grafičkim priložima izrađenim od strane Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje (u daljem tekstu: Prostorni plan).

Član 2.

Prostorni plan je izrađen u analognom i digitalnom obliku, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH“, broj: 63/04, 50/07 i 84/10) i sadrži:

I/ Tekstualni dio:

- Uvodne napomene
- Osnovne karakteristike Grada
- Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja
- Projekcija razvoja prostornih sistema
- Odluka o provođenju plana
- Prostorni pokazatelji i bilansi površina

II/ Grafički dio:

1. Izvod iz Prostornog plana Zeničko dobojskog kantona
2. Postojeća namjena i korištenje prostora
3. Stanovništvo i sistem naselja

4. Urbana područja i građevinska zemljišta van urbanih područja
5. Poljoprivredno zemljište
6. Šume i šumsko zemljište
7. Mineralne sirovine
8. Saobraćaj i sistem veza
9. Vode i vodna infrastruktura
10. Energetska infrastruktura
11. Komunalna infrastruktura
12. Privreda i turizam
13. Društvena infrastruktura
14. Zaštićena područja
15. Ugroženost prostora
16. Prostorni razvoj sistema naselja
17. Prostorni razvoj privredne i javne infrastrukture
18. Prostorni razvoj okoline

Član 3.

Evidencija planskih dokumenata iz nadležnosti Grada Zenica uspostavljena je u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

Član 4.

Jedan primjerak Prostornog plana, u analognom i digitalnom obliku, nalazi se na stalnom javnom uvidu u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

Jedan primjerak Prostornog plana, u analognom i digitalnom obliku, nalazi se i čuva u arhivi Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

Jedan primjerak Prostornog plana, u analognom i digitalnom obliku, nalazi se i čuva u arhivi Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje.

Član 5.

Izgradnju objekata i uređenje površina na lokalitetu obuhvaćenom ovim Planom vršiće se uz prethodno pribavljanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje za svaki objekat po zahtjevu Investitora, a u skladu sa odredbama Plana i Odluke o provođenju Prostornog plana.

Član 6.

Za područja za koja su usvojeni detaljni planski dokumenti primjenjivat će se odredbe tih dokumenata.

Za područja u okviru Urbanističkog plana primjenjivat će se odredbe ovog planskog dokumenta do donošenja Urbanističkog plana.

Član 7.

Prostorni plan primjenjivat će se po dobivanju saglasnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Do davanja saglasnosti Skupštine Kantona, primjenjivat će se Odluka o usvajanju urbanih zona na području općine Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj 5/2000).

Član 8.

Prostorni plan u elektronskoj formi postaviće se na web stranici Grada Zenica.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Zenica“.

Broj: 01-01-437/18

Zenica, 28. decembar 2017.godine

*ZAMJENIK PREDSDJEDAVAJUĆE
GRADSKOG VIJEĆA ZENICA
Jasmin Hodžić, s.r.*

31.

Na osnovu člana 27. tačka (5) i člana 48.stav (5) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/14 i 4/16) i člana 21. tačka 5. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15) Gradsko vijeće Zenica na 17. sjednici održanoj 28.decembra 2017.godine, donosi

ODLUKU**o provođenju Prostornog plana Grada
Zenica za period 2016.-2036. godine****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE****Član 1.****(Pojam Prostornog plana)**

Prostorni plan grada Zenice za period od 2016. do 2036. godine (u daljem tekstu: Prostorni plan) je obavezujući planski dokument, kojim se planski usmjerava korištenje, izgradnja, uređenje i zaštita prostora i dobara na cijelom području grada Zenice (u daljem tekstu: Grad).

Član 2.**(Područje primjene)**

Prostorni plan i ova odluka, kao sastavni dio Prostornog plana, primjenjuje se na cjelokupno područje Grada čiju teritoriju čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru granica općine Zenica na dan stupanja na snagu Zakona o Gradu Zenica („Službene novine F BiH“, broj 80/14).

U skladu sa prethodnim stavom, Prostorni plan obuhvata 83 naseljena mjesta ukupne površine 550,30 km² (površina rezultat obrade GIS alatima).

Član 3.**(Predmet odluke)**

Odredbama ove odluke utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora Grada, čime se obezbjeđuje realizacija Prostornog plana.

Član 4.**(Predmet Prostornog plana)**

Prostorni plan utvrđuje: mrežu i sistem naselja i hierarhijsku strukturu razvojnih centara Grada, osnovnu namjenu prostora (građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište), sisteme infrastrukture sa zaštitnim pojasevima (saobraćaj i sistem veza, energetika, vodna i komunalna infrastruktura i objekti), granice urbanih područja i građevinskih zemljišta van urbanih područja, stanje i plansko usmjeravanje za nadogradnju društvene infrastrukture, raspored privrednih i turističkih kapaciteta sa smjernica-

ma za dalji razvoj, prirodne resurse koji podrazumijevaju zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljišta, voda i vodnih područja, područja mineralnih sirovina, ocjenu i stanje prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti sa prijedlogom mjera za njihovu zaštitu, ugrožena područja i mjere zaštite, obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja, uslove građenja na područjima na kojim nije utvrđena obaveza detaljnijeg planiranja, te druge elemente od važnosti za Grad.

U provođenju Prostornog plana obavezno se primjenjuju zakonski propisi iz oblasti prostornog uređenja i građenja, kao i zaštite okoliša, prirode, voda, šuma i šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, cesta, energetike, i svi drugi propisi koji uređuju odnose u oblasti planiranja prostora i zaštite životne sredine.

Član 5.

(Dokumentacija Prostornog plana)

Dokumentacija Prostornog plana, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, sadrži:

a/ Prostornu osnovu, koja se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio sadrži:

- Snimanje i analizu postojećeg stanja,
- Ocjenu stanja i moguće pravce razvoja,
- Osnovnu koncepciju prostornog razvoja.

Grafički dio čini 26 grafičkih priloga, rađenih na orto – foto snimcima, topografskim podlogama 1:25 000 i katastarskim planovima R 1:500/ 1:1000/ 1:2500/ 1:5000.

b/ Prostorni plan koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio sadrži:

- Opće i posebne ciljeve prostornog razvoja,
- Projekciju prostornog razvoja i uređenja,
- Projekciju razvoja prostornih sistema,
- Odluku o provođenju Prostornog plana.

Grafički dio čini 18 grafičkih priloga, rađenih na orto – foto snimcima, topografskim podlogama : 25 000 i katastarskim planovima R 1:500/ 1:1000/ 1:2500/ 1:5000.

Dokumentacija Prostornog plana čuva se u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, ovjerena i potpisana od strane Nosioca pripreme i Nosioca izrade Prostornog plana.

DIO DRUGI – PROGRAM MJERA I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Član 6.

(Program mjera i aktivnosti)

Program mjera i aktivnosti za provođenje Prostornog plana odnosi se na prvu etapu od njegovog donošenja, odnosno, za prvi četverogodišnji period realizacije Prostornog plana.

Programom mjera i aktivnosti utvrđuje se osnova, koja će gradskim organima pomoći u donošenju mjera u skladu sa politikom i legislativom koja je usklađena sa legislativom Evropske zajednice.

Program mjera i aktivnosti za provođenje Prostornog plana čine:

- mjere populacijske politike,
- mjere ekonomske politike,
- mjere zemljišne politike,
- investiciona i poreska politika,
- obaveze u pogledu detaljnog planiranja i uređenja prostora,
- obaveze izrade izvještaja o stanju u prostoru.

Član 7.

(Mjere populacijske politike)

Mjere populacijske politike se definiraju, sprovode i kontroliraju sa svih nivoa administrativno-političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine, što se odnosi na državu, entitete, kantone, gradove i općine, a u osnovi se odnose na:

- demografski oporavak stanovništva u cilju zaustavljanja trenda opadanja nataliteta, migracija, te poduzimanje mjera za njegovu stabilizaciju i oporavak,
- stimuliranje povećanja stope nataliteta kroz jačanje socijalne, zdravstvene i obrazovne politike,
- osiguranje materijalnih uslova za povećanje broja članova porodice,
- osiguranje zdravstvene zaštite stanovnika,
- osiguranje preduslova za povećanje broja zaposlenih u okviru jednog domaćinstva / porodice, itd.

Član 8.**(Mjere ekonomske politike)**

Mjere ekonomske politike se definiraju, sprovode i kontroliraju sa svih nivoa administrativno-političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine, što se odnosi na državu, entitete, kantone, gradove i općine, a u osnovi se odnose na:

- stvaranje uslova za uspješno poslovanje kroz olakšice u administrativnim procedurama,
- sistematsko ulaganje u infrastrukturu, kao predušlov razvoja privrede,
- provođenje strateških ciljeva postavljenih ovim Prostornim planom i drugim razvojnim i strateškim dokumentima Grada,
- provođenje stimulativnih mjera unaprijeđenja razvoja privrede i njihovo usaglašavanje sa prostornom organizacijom,
- poticanje javno – privatnog partnerstva,
- usmjeravanje razmjestaja privrednih kapaciteta koji iskazuju potencijal u racionalnom korištenju prostora i njegove zaštite od neplanškog korištenja.

Član 9.**(Mjere zemljišne politike)**

Kako zemljišna politika, po svojoj složenosti, predstavlja bitan okvir ukupnog razvoja, mjerama zemljišne politike će se obezbjeđivati racionalno korištenje i zaštita zemljišta od neplanškog korištenja.

Primarno će se obezbjeđivati zaštita zemljišta u cilju unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje, a politikom cijena i na druge načine usmjeravat će se tokovi urbanizacije i korištenje planiranog građevinskog zemljišta.

U provođenju Prostornog plana, u oblasti zemljišne politike, osnovu čine odredbe ove odluke.

Član 10.**(Mjere investicione i fiskalne politike)**

Mjere investicione i fiskalne politike imaju veliki uticaj na intenzitet i kvalitet korištenja i uređenja prostora, te moraju biti pažljivo određene i usmjeravane, posebno kada su u pitanju investicije inostranih ili zajedničke investicije domaćih i inostranih investitora, kao i kad je u pitanju uređenje prostora i izgradnja infrastrukturnih sistema.

Član 11.**(Obaveze u pogledu izrade planskih dokumenata)**

Prostorni plan je osnov za pripremu, izradu i donošenje ostalih planskih dokumenata, kao narednih faza detaljnijeg

planiranja izgradnje, uređenja i korištenja prostora Grada.

Prostornim planom se utvrđuje obaveza izrade razvojnih i detaljnih planskih dokumenata.

Razvojni planski dokumenti, za koje se Prostornim planom utvrđuje obaveza izrade, su:

- Urbanistički plan grada Zenice (primarni centar),
- Urbanistički plan Nemile (sekundarni centar).

Detaljni planski dokumenti se rade za:

- urbana područja Stranjani i Arnauti-Briznik (tercijarni centri),
- zone unutar Urbanističkog plana za koje se odlukom o pristupanju izradi utvrdi potreba detaljnijeg uređenja prostora,
- privredne i poslovne zone unutar i izvan urbanog područja,
- područja prirodnih i kulturno – historijskih vrijednosti,
- rekreativne zone,
- područja koncentrisane vikend izgradnje površine preko 5 hektara,
- područja posebne namjene.

Sve urađene prostorno-planske dokumente nakon donošenja ovog Prostornog plana je potrebno inventarizirati, te u tom postupku izvršiti njihovu selekciju i usklađivanje sa Prostornim planom, tamo gdje je to potrebno.

U slučaju potrebe, Gradsko vijeće može donijeti odluku o izradi i drugih planskih dokumenata u njegovoj nadležnosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Član 12.**(Izvještaj o stanju u prostoru)**

Izvještaj o stanju u prostoru na području Grada radi nadležna služba Grada Zenice nakon dvije (2) godine, na temelju monitoringa i praćenja stanja u prostoru u svim njegovim segmentima, kao i rezultata novih istraživanja, a na osnovu čega će se donijeti program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, tj. utvrditi potreba za izradom, odnosno, izmjenom i dopunom ovog Prostornog plana i drugih donesenih planskih dokumenata.

DIO TREĆI – UREĐENJE PROSTORA

Član 13.

(Planska izgradnja i uređenje)

U cilju obezbjeđenja uslova planskog razvoja područja Grada, izgradnje naselja, stvaranja i održavanja povoljnih uslova za život, rad i odmor radnih ljudi i građana, te dugoročnog upravljanja prirodnim i izgrađenim dobrima, Prostornim planom i ovom odlukom se utvrđuju: urbana područja, građevinska zemljišta van urbanih područja, rekreativne zone i zone za izgradnju vikend objekata, privredno-poslovne zone, poljoprivredno i šumsko zemljište, vodne površine, izvorišta i zaštitne zone, površine za eksploataciju mineralnih sirovina, područja prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, područja za razvoj turizma, infrastrukturni koridori i zaštitni pojasevi, površine za izgradnju komunalnih objekata, razmještaj objekata društvene infrastrukture, kao i područja druge namjene.

Član 14.

(Granica obuhvata)

Granica područja koje obrađuje Prostorni plan odgovara administrativnoj granici grada Zenice i obuhvata površinu od 550,30 km² ili 55.03 hektara (površina proizvod obrade GIS-alatima).

Prostornim planom utvrđene su granice urbanih područja na osnovu karata razmjere 1:500 / 1:1000 / 1:2500 / 1:5000, a prikazane su na kartama razmjere 1:25000, koje su sastavni dio Prostornog plana i ove odluke.

POGLAVLJE I. URBANA PODRUČJA

Član 15.

(Urbana područja)

Prostornim planom utvrđeno je 87 urbanih područja u okviru kojih se planira izgradnja građevina, uređenje i opremanje prostora potrebnom infrastrukturom u skladu sa utvrđenim statusom naselja, kao i hijerarhijskim statusom utvrđenih centara naseljenih mjesta u granici Prostornog plana.

Urbana područja su:

RB	Lokacija-Naziv	Status područja	Primarna namjena	Površina (ha)
1	Zenica	urbano područje	primarni centar	6.223,39
2	Nemila	urbano područje	sekundarni	163,30
3	Stranjani	urbano područje	tercijarni	166,75
4	Arnauti-Briznik	urbano područje	tercijarni	108,88
	Ukupno	urbano područje	centri	6.662,32
5	Babino	urbano područje	naselje	2,92
6	Banlozi	urbano područje	naselje	13,05
7	Bare	urbano područje	naselje	13,68
8	Bistrica	urbano područje	naselje	33,89
9	Bistričak-Rijeka	urbano područje	naselje	9,69
10	Blatnica-Podjezera	urbano područje	naselje	17,41
11	Bukovica	urbano područje	naselje	12,96
12	Čajdraš	urbano područje	naselje	131,56
13	Dobriljevo	urbano područje	naselje	54,68
14	Donja Osojnica	urbano područje	naselje	8,47
15	Donja Vraca	urbano područje	naselje	6,78
16	Drinjani-Čekote	urbano područje	naselje	12,31
17	Drugavci	urbano područje	naselje	6,87
18	Dusina	urbano područje	naselje	42,24

19	Dvor-Sidica	urbano područje	naselje	30,01
20	Gladovići	urbano područje	naselje	24,34
21	Gornja Osojnica	urbano područje	naselje	9,54
22	Gornja Višnjica	urbano područje	naselje	38,91
23	Grabovik	urbano područje	naselje	4,57
24	Gradina	urbano područje	naselje	6,36
25	Gradišće-Jokovići	urbano područje	naselje	133,14
26	Grm	urbano područje	naselje	57,65
27	Gumanci	urbano područje	naselje	9,59
28	Hece	urbano područje	naselje	12,15
29	Janjac	urbano područje	naselje	59,94
30	Jasika	urbano područje	naselje	3,61
21	Jastrebac	urbano područje	naselje	18,79
32	Jezero	urbano područje	naselje	5,50
33	Jurjevići	urbano područje	naselje	9,32
34	Kasapovići	urbano područje	naselje	16,11
35	Kolići 1	urbano područje	naselje	3,74
36	Kolići 2	urbano područje	naselje	9,23
37	Konjevići	urbano područje	naselje	20,00
38	Koprivna	urbano područje	naselje	12,36
39	Kovačići	urbano područje	naselje	11,11
40	Kovanići	urbano područje	naselje	25,56
41	Kovanići-Bilice	urbano područje	naselje	11,15
42	Kozarci	urbano područje	naselje	38,03
43	Krivići	urbano područje	naselje	16,07
44	Lašva	urbano područje	naselje	39,16
45	Lijeske I	urbano područje	naselje	7,51
46	Lijeske II	urbano područje	naselje	24,28
47	Lokvine	urbano područje	naselje	72,38
48	Luke	urbano područje	naselje	12,55
49	Ljubetovo	urbano područje	naselje	4,65
50	Milkovići	urbano područje	naselje	19,75
51	Mrgodići	urbano područje	naselje	9,05
52	Novi Vranduk	urbano područje	naselje	9,77
53	Novo Selo	urbano područje	naselje	18,78
54	Obrenovci	urbano područje	naselje	40,28
55	Orahovica	urbano područje	naselje	101,03
56	Osredak	urbano područje	naselje	7,75
57	Palinovići	urbano područje	naselje	11,67
58	Pepelari	urbano područje	naselje	59,30
59	Peševići	urbano područje	naselje	11,84
60	Plahovići	urbano područje	naselje	11,23
61	Poce	urbano područje	naselje	5,29
62	Ponirak	urbano područje	naselje	5,32

63	Poratje	urbano područje	naselje	30,34
64	Puhovac	urbano područje	naselje	37,29
65	Radinovići	urbano područje	naselje	10,75
66	Rebrovac	urbano područje	naselje	39,49
67	Sebuje	urbano područje	naselje	15,40
68	Smajčići	urbano područje	naselje	15,72
69	Starina	urbano područje	naselje	41,55
70	Sviće	urbano područje	naselje	59,89
71	Šerići	urbano područje	naselje	43,37
72	Šiblići	urbano područje	naselje	17,43
73	Šušanj	urbano područje	naselje	45,89
74	Topčić Polje	urbano područje	naselje	46,36
75	Trešnjeva glava	urbano područje	naselje	8,26
76	Varda	urbano područje	naselje	20,18
77	Varošiste	urbano područje	naselje	13,12
78	Vjetrenice	urbano područje	naselje	46,29
79	Vranduk	urbano područje	naselje	4,52
80	Vranduk-Višegrad	urbano područje	naselje	7,71
81	Vranovići	urbano područje	naselje	2,87
82	Vrhopolje	urbano područje	naselje	9,94
83	Vrselje	urbano područje	naselje	30,81
84	Vukotiči	urbano područje	naselje	23,05
85	Zahići	urbano područje	naselje	12,86
86	Žičara	urbano područje	naselje	21,92
87	Živkovići	urbano područje	naselje	3,06
	Ukupno	urbano područje	naselja	2.032,95

POGLAVLJE II. GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA VAN URBANIH PODRUČJA

Član 16.

(Granice građevinskih zemljišta van urbanih područja)

Prostornim planom utvrđene su granice građevinskih zemljišta van urbanih područja na kartama razmjere 1:500 / 1:1000 / 1:2500 / 1:5000, a prikazane su na kartama razmjere 1:25000, koje su sastavni dio Prostornog plana i ove odluke.

Član 17.

(Namjena građevinskog zemljišta van urbanog područja)

Prostornim planom utvrđuju se građevinska zemljišta namijenjena stanovanju van urbanog područja, kao i zemljišta namijenjena za sport i rekreaciju, zemljišta namijenjena za koncentrisanu vikend izgradnju, na kojima se planira izgradnja, uređenje i opremanje prostora potrebnom infrastrukturom u skladu sa planiranom namjenom.

Građevinska zemljišta van urbanog područja su:

R.B.	Lokacija-Naziv	Status područja	Primarna namjena	Površina (ha)
1	Bare-Nadbare	građevinsko zemljište	stanovanje	11,98
2	Bijele vode	građevinsko zemljište	stanovanje	3,50
3	Biskovići	građevinsko zemljište	stanovanje	4,00
4	Bistričak-Bugina	građevinsko zemljište	stanovanje	8,18

5	Bistričak-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	1,18
6	Blatnica-Kozila-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	7,01
7	Blatnica-Kozila-GZ2	građevinsko zemljište	stanovanje	7,06
8	Božići	građevinsko zemljište	stanovanje	5,87
9	Doljipolje	građevinsko zemljište	stanovanje	6,68
10	Gojakovac	građevinsko zemljište	stanovanje	8,15
11	Gornja Bistrica	građevinsko zemljište	stanovanje	2,95
12	Gornja Bistrica-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	1,41
13	Gornja Bistrica-GZ2	građevinsko zemljište	stanovanje	2,05
14	Gornji Čajdraš-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	6,46
15	Grabac	građevinsko zemljište	stanovanje	4,74
16	Grm-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	13,18
17	Janjički vrh-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	4,53
18	Janjički vrh-GZ2	građevinsko zemljište	stanovanje	5,94
19	Jezera-Đukići	građevinsko zemljište	stanovanje	5,12
20	Jezera-Đurići	građevinsko zemljište	stanovanje	12,87
21	Jezera-Jelići	građevinsko zemljište	stanovanje	11,64
22	Jezera-Mijići	građevinsko zemljište	stanovanje	2,57
23	Jezera-Panići	građevinsko zemljište	stanovanje	8,93
24	Jurjevići-Luka	građevinsko zemljište	stanovanje	4,51
25	Kolići-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	1,63
26	Konjevići-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	4,04
27	Kozarci-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	7,45
28	Kula	građevinsko zemljište	stanovanje	1,63
29	Kuluk	građevinsko zemljište	stanovanje	4,63
30	Lašva-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	3,68
31	Lijeske-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	5,61
32	Lipice-GZ	građevinsko zemljište	stanovanje	3,41
33	Loznik-GZ	građevinsko zemljište	stanovanje	3,34
34	Luka	građevinsko zemljište	stanovanje	4,31
35	Nemila-Oglavak	građevinsko zemljište	stanovanje	5,45
36	Novi Vranduk-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	2,61
37	Osojnica-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	3,62
38	Palinovići-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	3,07
39	Plavčići	građevinsko zemljište	stanovanje	3,99
40	Ponihovo	građevinsko zemljište	stanovanje	3,60
41	Potok	građevinsko zemljište	stanovanje	2,60
42	Rošovići	građevinsko zemljište	stanovanje	2,77
43	Stranjani-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	11,91
44	Sviće-Barica	građevinsko zemljište	stanovanje	5,49
45	Topčić Polje-GZ1	građevinsko zemljište	stanovanje	6,74
46	Topčić Polje-GZ2	građevinsko zemljište	stanovanje	1,52
47	Tuganja	građevinsko zemljište	stanovanje	1,92
48	Vranduk-Hanovi	građevinsko zemljište	stanovanje	2,13
49	Vukovići	građevinsko zemljište	stanovanje	3,86

	Ukupno	građevinsko zemljište	stanovanje	251,50
1	Babino-RZ	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	7,50
2	Bistričak-RZ	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	13,67
3	Lastavica-RZ	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	211,10
4	Ponihovo-RZ	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	118,54
5	Smetovi-RZ	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	288,70
	Ukupno	građevinsko zemljište	rekreaciona zona	639,52
1	Bistričak - vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	0,58
2	Bistrovac - vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	21,80
3	Bukovica-vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	4,39
4	G. Ponihovo-vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	9,35
5	Huk -vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	4,40
6	Krčevine- vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	10,62
7	Rasrat-vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	18,41
8	Rijeka -vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	4,85
9	Smetovi - vikend	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	2,89
10	Sviće-Kujinovac	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	6,40
	Ukupno	građevinsko zemljište	vikend izgradnja	83,67

POGLAVLJE III. REŽIMI GRAĐENJA

Član 18.

(Režimi građenja)

Intenzitet i karakter građenja na pojedinim područjima određuje se prema utvrđenom javnom interesu, potrebama i mogućnostima korisnika i lokalnim ograničenjima, tako da se ovim Prostornim planom utvrđuju slijedeći režimi građenja:

a) „režim zabrane građenja“ - za područja od značaja za Federaciju BiH, Kanton ili Grad na kojima se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg održavanja i građevinskih zahvata s ciljem obezbjeđenja osnovnih higijenskih uslova, promjene namjene unutar postojećih gabarita građevina i uređaja koji podržavaju postojeću funkciju tih područja (objekti neophodne infrastrukture, neophodni javni objekti, objekti za opskrbu i sl.),

b) „režim građenja prvog stepena“ - za sva područja za koja je planskim dokumentom šireg područja utvrđena obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata - zoning plana, regulacionog plana ili urbanističkog projekta, na urbanom području na kojem se planira građenje, rekonstrukcija ili sanacija, na zaštićenim područjima sa kulturno-historijskim i prirodnim vrijednostima, turističkim naseljima, sportskim, rekreacionim i zdravstvenim područjima na kojima se planira građenje; na područjima koncentrisane vikend izgradnje većim od 5 ha; na privrednim zonama većim od 5 ha, za koje se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanističkog projekta izrađenog na temelju regulacionog plana, te na manjim dijelovima užeg urbanog područja koje je već izgrađeno i na kome ne postoji intenzivno građenje, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na temelju urbanističkog projekta, ako nije donesen regulacioni plan;

c) „režim građenja drugog stepena“ - za sva područja za koja je ovim Prostornim planom utvrđena obaveza izrade urbanističkog plana, i za koja se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na osnovu ovog Prostornog plana, urbanističkog plana i plana parcelacije;

d) „režim građenja trećeg stepena“ - na urbanim područjima izvan granica urbanističkog plana za koja se uslovi za odobravanje građenja utvrđuju na osnovu ovog Prostornog plana i plana parcelacije;

e) „režim građenja četvrtog stepena“ - na područjima za koja nije utvrđena obaveza donošenja plana parcelacije, a za koja se uslovi za odobravanje građenja vrše po postupku koji je utvrđen ovim Prostornim planom i Zakonom o prostornom uređenju i građenju.

POGLAVLJE IV. RAZMJESTAJ PRIVREDNIH I POSLOVNIH DJELATNOSTI**Član 19.****(Privredno-poslovne zone)**

Površine za smještaj privrednih i poslovnih djelatnosti sa pratećim sadržajima utvrđuju se kao građevinska zemljišta u granicama urbanih područja ili kao izdvojena građevinska zemljišta izvan urbanih područja.

Za planski period od 2016. do 2036. godine, utvrđuju se sljedeće privredno-poslovne zone sa pripadajućim postojećim i planiranim podzonama:

Sjeverna privredno-poslovna zona koja obuhvata:

a) postojeće podzone:

- ArcelorMittal - metalurška i metaloprerađivačka djelatnost,
- Željezara - servisi, proizvodna djelatnost, skladišta i dr.,
- Radna zona I-mala i srednja preduzeća, Biznis inkubator, Centar savremenih tehnologija i dr.
- Šljivik - skladišni prostori, terminali, mala i srednja preduzeća, trgovina, usluge, i sl.
- Direkcija Željezare - administracija,
- Rudnik sa Upravom ZD RMU i Separacijom uglja,
- Podbrežje (dio) - skladišta, servisi, proizvodni obrti, građevinska i trgovačka djelatnost i dr.,
- Brist (dio) - skladišta, servisi, proizvodni obrti, građevinska djelatnost i dr.,
- Kanal - skladišta, transport, trgovačka djelatnost, mljekara,
- Preporod - skladišta, administracija, servisi, proizvodni obrti i dr.

b) planirane podzone:

- „Zenica-sjever“, prvenstveno za lokaciju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a zatim proizvodnih i skladišnih objekata i sl.

Južna privredno-poslovna zona obuhvata podzone:

- Raspotočje - u kojem su smješteni objekti rudnika ZD RMU, mala i srednja preduzeća, pekarska industrija, objekti komunalne djelatnosti, trgovčki objekti - veleprodaja i maloprodaja, i dr.,

- Bilimišće - u kojem su smještena skladišta, mala i srednja preduzeća, uslužne djelatnosti, veleprodaja, upravni objekti, komunalne djelatnosti, Kasarna OS, i dr., inkorporirani u zone stanovanja, i isti nisu izdvojeni kao posebne privredno-poslovne zone,

- Radakovo - u kojem su smješteni upravni objekti JPViK, Elektrodistribucija, skladišni prostori i dr., inkorporirani u zone stanovanja.

Jugoistočna privredno-poslovna zona koja obuhvata:

a) postojeće podzone:

- Drivuša-Metalno - metaloprerađivačka djelatnost,
- Perin Han - objekti i skladišta prehrambene mesne industrije,

b) planirane podzone:

- Drivuša - rezervisana za smještaj malih i srednjih preduzeća, moguće djelatnosti- prehrambena, građevinarstvo i proizvodnja građevinskog materijala, prerada drveta, proizvodno zanatstvo, trgovina i sl.,

- “Zenica-jug”, poslovno-rekreativno-turistička zona - za smještaj turističkih, trgovačkih, ugostiteljskih, informatičkih i sportsko-rekreativnih sadržaja, bez proizvodnih pogona i skladišta.

U narednoj tabeli prikazane su planirane i postojeće privredne i poslovne zone navedene u prethodnim stavovima ovog člana, kao i druge planirane zone koje nisu u granicama ovih područja, ali koje mogu biti potencijalne lokacije za smještaj privrednih djelatnosti:

Lokacija	Status	Namjena	Površina (ha)
Drivuša	planirana	mala i srednja preduzeća	13,89
Gorica I	planirana	energetika, proizvodno zanatstvo	18,33
Gorica II	planirana	energetika, proizvodno zanatstvo	21,53
Hidrogradnja-Mošćanica	planirana	mala i srednja preduzeća	13,07
Mlave-Mošćanica	planirana	mala i srednja preduzeća	8,01
Nemila – Omladinsko naselje	planirana	mala i srednja preduzeća, agro-biznis centar	4,48
Stranjani (odlagalište)	planirana	energetika, proizvodno zanatstvo	32,87
Zenica - sjever	planirana	postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, mala i srednja preduzeća	13,02
Zenica - jug	planirana	turizam, trgovina, ugostiteljstvo, informatičke djelatnosti, sportsko- rekreativni sadržaji (bez proizvodnih pogona i skladišta)	29,67
UKUPNO	PLANIRANA	-	154,87
Lokacija	Status	Namjena	Površina (ha)
Almy-Lipice	postojeća	građevinarstvo	1,04
Drivuša-Metalno	postojeća	metaloprerađivačka djelatnost	8,67
Kanal	postojeća	skladišta, transport, trgovina, mljekara	28,71
Nemila (centar)	postojeća	prerada drveta, skladišta	3,05
Perin Han (klaonica)	postojeća	prehrambena industrija	3,64
Pečuj	postojeća	trgovina, skladišta, servisi	4,16
Južna privredno-poslovna zona (Raspotočje)	Postojeća	rudarska djelatnost, pekara, komunalne djelatnosti, servisi, zanatstvo, trgovina na veliko i malo	27,94
Stranjani Rudnik	postojeća	rudarska djelatnost	4,03
Sjeverna privredno-poslovna zona	postojeća	metalurška, metaloprerađivačka i rudarska djelatnost, skladišta, servisi, građevinarstvo, zanatstvo, transport, usluge, trgovina, mala i srednja preduzeća, Biznis inkubator, i dr.	372,25
UKUPNO:	POSTOJEĆA	-	453,49

Član 20.

(Granice privredno-poslovnih zona)

Prostornim planom utvrđuje se obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata za sve postojeće i planirane privredne i poslovne zone i komplekse navedene u prethodnom članu, kao i sve druge poslovne i privredne zone unutar urbanih i građevinskih zemljišta.

Ukoliko su za postojeće privredne i poslovne zone već doneseni detaljni planski dokumenti, utvrđuje se obaveza njihovog usaglašavanja sa planskim dokumentom šireg područja ukoliko nisu usaglašeni sa istim.

Precizne granice privrednih i poslovnih zona i kompleksa utvrđuju se detaljnim planskim dokumentima, a u postupku njihove izrade i donošenja neophodno je poštivati smjernice utvrđene ovim Prostornim planom i odredbe ove odluke.

Član 21.

(Uslovi za smještaj privrednih djelatnosti)

U cilju zaštite prostora i zaštite okoliša, privredne djelatnosti smještene u utvrđenim privredno-poslovnim zonama treba da ispunjeuju:

- racionalno korištenje prostora u cilju bolje iskoristivosti postojećih površina namijenjenih ovim djelatnostima, kako bi se spriječilo neopravdano zauzimanje novih površina;

- primjena savremenih tehnologija koje ne zagađuju okoliš;

- zadovoljavanje zakonom propisanih mjera zaštite okoliša (obaveza poduzimanja mjera zaštite zraka, tla, vode, zaštite od mirisa, buke, i sl.);

- kontinuirano provođenje aktivnosti u cilju smanjenja zagađenja okoliša.

POGLAVLJE V. RAZMJETAJ OBJEKATA DRUŠTVENE I INFRASTRUKTURE

Član 22.

(Društvena infrastruktura)

U cilju omogućavanja i podsticanja razvoja ljudskih resursa, u cilju obezbjeđenja uslova za normalno funkcioniranje naselja i njihovih dijelova i općenito napretka unutar jedne zajednice, u okviru izgradnje i uređenja urbanih područja, neophodno je obezbijediti izgradnju objekata društvene infrastrukture i urbane opreme (obrazovanje, nauka, kultura, turizam, sport i fizička kultura, zdravstvo, socijalna zaštita, vjerski objekti, objekti dnevnog i povremenog snabdijevanja, usluge, servisi, zelene i rekreativne površine i sl.) u skladu sa opredjeljenjima iz Prostornog plana.

Izgradnju objekata društvene infrastrukture i urbane opreme potrebno je planirati unutar urbanih područja u skladu sa njegovim centralitetom, vodeći računa o uslovima gravitacije, kao i radijusu opsluživanja (udaljenosti korisnika) i u skladu sa opredjeljenjima Prostornog plana.

Prostornim planom su uspostavljeni ciljevi razvoja društvene infrastrukture po pojedinačnim oblastima na teritoriji Grada, a detaljnim prostorno-planskim dokumentima je neophodno dati prijedlog lokacije objekata društvene infrastrukture i urbane opreme uz poštivanje Prostornim planom utvrđenih ciljeva i uspostavljenih centraliteta u odnosu na korisnike.

POGLAVLJE VI. USLOVI ZA UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Član 23.

(Poljoprivredno zemljište)

Projekcijom prostornog razvoja grada Zenice utvrđuje se zastupljenost: II, III, IV (IVa i IVb), V, VI i VII kategorije poljoprivrednog zemljišta, u ukupnoj površini od 13.038,00 hektara ili 23,7 % od ukupne

površine Grada što je detaljnije obrađeno u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana.

Član 24.

(Zone proizvodne sposobnosti – agrozone)

Zoniranje zemljišnog potencijala podrazumijeva grupisanje bonitetnih kategorija zemljišta u jedinstvene cjeline koje se međusobno razlikuju prema proizvodnoj sposobnosti zemljišta, uslovima proizvodnje i načinu korištenja.

Na području grada Zenice utvrđuju se tri agrozone:

- Agrozona I - Sa aspekta zemljišnih potencijala ovo je najvrijednije područje, zahvata površinu od 988,78 hektara (1,80%) ukupne površine grada, i zastupljeno je II, III, IVa i IVb bonitetnom kategorijom. Ovo je područje u kojem je moguća intenzivna poljoprivredna proizvodnja sa mogućnostima uređenja i douređenja zemljišta uključujući agro i hidromelioracione mjere (odvodnjavanje/navodnjavanje) u cilju uvećanja prinosa u odnosu na sadašnje stanje.
- Agrozona II - Zahvata površinu od 10.147,93 hektara (18,45%) ukupne površine grada. U ovu zonu grupisana su zemljišta osrednjih potencijala koja posjeduju ograničenja i uglavnom su manje prikladna za kultiviranje, te se mogu koristiti manje kao oranična tla, a pretežno kao livade i voćnjaci. U okviru ove zone svrstana su zemljišta V i VI bonitetne kategorije. Ovo je zona poluintenzivne poljoprivrede odnosno zona suhog ratarenja i voćarstva. Tla ove zone su općenito pod uticajem erozionih procesa. Nerijetko se mogu javljati i klizišta (naročito na glincima). Glavni ograničavajući faktori njihovog intenzivnog korištenja u ratarskoj proizvodnji su mala dubina soluma, jak nagib terena pa prema tome i otežano korištenje mehanizacije.
- Agrozona III - Zahvata površinu od 1.863,68 hektara (3,39%) ukupne površine grada. U ovu zonu su grupisana zemljišta slabih zemljišnih potencijala, a to su zemljišta VII bonitetne kategorije. Ova zona ima izrazita ograničenja za korištenje u poljoprivredi. To su u prvom redu zemljišta planinskih područja, viših nadmorskih visina i u skladu s tim nepovoljnih klimatskih prilika. Zemljišta ove zone uglavnom se mogu koristiti u okviru ekstenzivne stočarske proizvodnje.

**POGLAVLJE VII. USLOVI ZA UREĐENJE
ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA****Član 25.****(Šumsko zemljište)**

Šumska zemljišta u državnoj i privatnoj svojini na području grada Zenice razvrstana su u četiri kategorije: od IV do VII kategorije i zahvataju 32.080,50 ha ili 58,30 % ukupne površine, a detaljan pregled površina i zastupljenost bonitetnih kategorija šumskog zemljišta u pojedinim područjima grada detaljno je prikazana u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana.

Član 26.**(Gospodarenje šumama i šumskim zemljištem)**

U cilju očuvanja i unapređenja općekorisnih funkcija šuma, te racionalnog korištenja prirodnih bogatstava, posebno šume i općeg razvoja šumsko-gospodarskog područja, šumama i šumskim zemljištem potrebno je gospodariti kroz Zakon o šumama koji regulira i propisuje da se šumama u Federaciji BiH gospodari na osnovu izrađenih šumsko-gospodarskih osnova (ŠGO) koje se rade za period 10-15 godina.

Plan gospodarenja šumama pretpostavlja takve gospodarske aktivnosti u planskom periodu, kakve garantiraju trajnu stabilnost, produktivnost i obnavljanje šuma. Šumskogospodarska osnova ŠGO kao dugoročni plan gospodarenja šumama, na temelju utvrđenog stanja šuma i postavljenih proizvodnih ciljeva, daje osnovne smjernice-okvire gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u desetgodišnjem periodu.

Šumsko zemljište u državnoj svojini na području grada Zenice je sastavni dio šumsko-gospodarskih područja ŠGP „Kakanjsko“, ŠGP „Krivajsko“ i ŠGP „Natron-Usorsko-Ukrinsko“.

S obzirom na široku šarolikost tipova šuma, naročito u privatnim šumama, plan gospodarenja treba da definira okvire ravnomjernog i kontinuiranog korištenja produkata šume i obnove šuma tokom uređajnog perioda, dok detalje gospodarenja po tipovima šuma i najužim uređajno-planskim jedinicama utvrđuje-definira godišnji operativni plan i izvođački projekt gdje je to Zakonom o šumama propisano.

Privatne šume čine sastavni dio općeg šumskog ekosistema kao općeg dobra, i vlasnik ove šume ima obavezu da gospodarenje vlastitom šumom uskladi sa općim ciljem, koji proističe iz ozakonjenog kontinuiteta gospodarenja i trajnog zadovoljavanja općih potreba za proizvodima i funkcijama šume.

Član 27.**(Opći i proizvodno-tehnički ciljevi gospodarenja
šumama)**

Da bi realizacijom plana gospodarenja šumama i šumskim zemljištima mogli zadovoljiti maksimum zahtjeva koji se postavljaju prema šumi i subjektu koji njome gospodari, nužno je poznavanje općih ciljeva koje postavlja društvena zajednica - država i proizvodno- tehničkih ciljeva, koji proističu iz naučno dokazanih optimalnih - normalnih stanja šuma u odgovarajućim stanišnim uvjetima.

Opći ciljevi gospodarenja šumama i šumskim zemljištima ogledaju se u slijedećem:

- formirati sastav vrsta drveća i strukturu šume u takvu, koja će trajno proizvoditi ujednačene prinose po količini i kvalitetu,

- ostvariti prinos što veći i što skladniji sa potrebama društva-tržišta, kako po vrsti drveta, tako po asortimanu glavnih šumskih proizvoda,

- očuvati i ojačati općekorisne funkcije šume, te obojati njen biodiverzitet (prirodnu raznolikost), i

- primjenjenim sistemom gospodarenja pozitivno utjecati na produktivnost rada i bolje ekonomske efekte pri iskorištavanju šuma.

Član 28.**(Tehnički ciljevi gospodarenja šumama)**

Ostvarenje općih ciljeva u gospodarenju šumama i šumskim zemljištima se postiže stručno postavljenim tehničkim ciljevima i određenim odgovarajućim sistemima gospodarenja.

Tehnički cilj se utvrđuje za gazdinsku klasu, a on se smatra utvrđenim kada je:

- odabrana vrsta ili vrste drveća, takva da odgovara ekološkim uslovima staništa i odabran odgovarajući omjer smjese vrsta drveća,

- odabran sistem gospodarenja,

- utvrđena dužina planskog produkcionog perioda po vrstama drveća, te način prorjeđivanja, ako se radi o šumama sastavljenim od jednodobnih sastojina,

- utvrđena optimalna struktura i veličina drvne zalihe po debljinskim stepenima (klasama) za šume kojima se gospodari sistemom skupinasto-prebornih i prebornih šuma.

POGLAVLJE VIII. USLOVI ZA UREĐENJE VODA I VODNIH PODRUČJA

Član 29.

(Vodotokovi)

U hidrološkom smislu, područje grada Zenice se nalazi u slivu rijeke Bosne, koja pripada slivnom području rijeke Save. Rijeka Bosna je vodotok I kategorije i glavni recipijent za sve ostale vodotoke II kategorije na području Grada.

Na širem području Grada, kategorije vodotoka su:

- Vodotoci I kategorije:

- rijeka Bosna

- Vodotoci II kategorije (rijeke):

- rijeka Lašva (na ušću), rijeka Kočeva, rijeka Bistričak, Babina rijeka, rijeka Ograjina, Bistrička rijeka, Orahovička rijeka, Gračanička rijeka, Nemilska rijeka, Pepelarska rijeka, Bukovačka rijeka, Šerička rijeka, Seočka rijeka, Pošćanska rijeka, Stranjanska rijeka, Velika rijeka, Jezeračka rijeka (sliv Usora), Mala rijeka, Šagovića rijeka, Potočka rijeka, Vrseljska rijeka, Đulanova rijeka

- Vodotoci II kategorije (potoci):

Arnautovac potok	Krivača potok	Selački potok
Babin potok	Krmare potok	Solarice potok
Babovnik potok	Krivi potok	Suhi potok
Batvački potok	Kuka potok	Stalo potok
Bećin potok	Lozovik potok	Stijenčica potok
Begovića potok (Baretnjak)	Lukića potok	Strijemužni potok
Bijeli potok	Lužnica potok	Studena voda
Blatnica potok	Kovačica potok	Repovski potok
Bosnički potok	Kovanića potok	Ripovište potok
Bukovački potok	Ljubatovski potok	Sagovački potok
Bukovica potok	Mala voda potok	Sarevački potok
Bistrovac potok	Margita potok	Sedra potok
Crni potok	Markovac potok	Stupnica (sliv Usora)
Čajdraški potok	Mlinica potok	Šumarski potok
Čisti potok	Mlinički potok	Tetovski potok
Dobra voda potok	Milinovački potok	Tise potok
Dobra voda (sliv Usora)	Močila potok	Tisovac potok
Dolača potok	Mračaj potok	Tmajevac potok
Dolovski potok	Mrstava potok	Trešnjevački potok
Dubočica potok	Mutnica potok	Trimnjak potok
Duboki potok	Nenkovac potok	Tulekuški potok
Dobra voda (sliv Usora)	Osmanlin potok	Urije potok
Dubovica potok	Ostrožnica potok	Violin potok
Dusina potok	Ostrožnik potok	Višnjički potok
Gladovići potok	Palinski potok	Volijak potok
Grabac potok	Peleški potok	Volujska voda potok
Grkovac potok	Podbrežje p.	Vraca potok
Hrast potok	Pomladski potok	Vratački potok
Ivi potok	Ponirak potok	Vrbica potok

Jabuka potok	Potočina potok	Vrcaljev potok (Mokušnica)
Jame potok	Povica potok	Vrilić potok
Janjički potok	Prihodi potok	Vukotića potok
Jelovik potok	Putovički potok -Jaguševac	Zajkin potok
Jusin potok	Repečki potok	Zavrsje potok
Klopački potok	Repeljski potok	Zenica potok
		Zvečajski potok

Član 30.

(Granice vodnog dobra)

Vodno dobro, prema Zakonu o vodama, jeste skup zemljišnih čestica koje obuhvataju priobalni pojas širine 15 m od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode I kategorije, odnosno priobalni pojas širine 5m od granice obale (izrazite morfološke promjene) za površinske vode II kategorije.

Bez obzira na odredbe prethodnog stava, Vlada Federacije BiH može odrediti drugačiju širinu zemljišta priobalnog pojasa, ako je to potrebno zbog: zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, omogućavanja opće upotrebe voda i djelovanja nadležnih institucija kojima su dodijeljena javna ovlaštenja prema Zakonu o vodama.

Granica vodnog dobra rijeke Bosne, kao jedinog vodotoka I kategorije na području grada Zenice utvrđuje se Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i ista je prikazana u grafičkom dijelu Prostornog plana.

Član 31.

(Zaštitni pojas vodotokova)

Prostornim planom je utvrđeno vodno dobro rijeke Bosne (vodotok I kategorije) kao zaštitni pojas koji se koristi prema uslovima koje daju nadležne institucije, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a u cilju njegove zaštite.

Prostornim planom za sve ostale vodotoke (II kategorije) na području grada Zenice utvrđen je zaštitni pojas od 5m s lijeve i 5m s desne strane vodotoka, koji se koristi prema uslovima koje daju nadležne institucije, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a u cilju njihove zaštite.

U skladu sa Zakonom o vodama zabranjena je izgradnja objekata u vodnom dobru, osim objekata utvrđenih u članu 12. Zakona o vodama.

Iznimno od prethodnog stava, za vodotoke koji prolaze kroz urbana područja ili područja za koja je utvrđena obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata, zaštitni pojasevi se utvrđuju detaljnim prostorno-planskim dokumentima i projektima regulacije vodotoka uvažavajući odredbe člana 42. Zakona o vodama.

Član 32.

(Opće zabrane na vodnom dobru)

Na vodnom dobru i priobalnom zemljištu zabranjene su djelatnosti i zahvati u prostoru koji mogu:

- ugroziti stabilnost vodnog i priobalnog zemljišta,
- umanjiti stepen zaštite od štetnog djelovanja voda,
- spriječiti normalan protok vode, naplavina i mulja,
- onemogućiti opstanak i razmnožavanje vodnih i za vodu vezanih organizama.

POGLAVLJE IX. IZVORIŠTA VODE I VODNA INFRASTRUKTURA

Član 33.

(Postojeća izvorišta vode u javnom sistemu vodosnabdijevanja)

Prostornim planom se utvrđuju četiri postojeća glavna izvorišta koja su u javnom sistemu vodosnabdijevanja centralnog gradskog područja: kraško vrelo Kruščica (udaljeno oko 20 km od Zenice i nalazi se na području općine Vitez), otvoreni vodotok Babina rijeka, izvor Strmešnjak i izvor Klopče.

Osnovni podaci za izvorišta u javnom sistemu vodosnabdijevanja, uključujući i informacije o statusu sanitarne zaštite istih, su prikazani u narednoj tabeli:

R.B.	Naziv izvorišta	Tip izvorišta	Tip zahvata	Broj zahvata	Maksimalne količine za korištenje (l/s)	Kvalitet vode na izvorištu	Zaštitne zone izvorišta
1	Kruščica	Vrelo-izvor	Kaptaža	4+2	520	Zadovoljava bez prečišćavanja	Postoji elaborat o zaštitnim zonama, donesena odluka o zaštiti 2007. godine
2	Babina rijeka	Vodotok	Zahvat površinske vode	2	200	Ne zadovoljava bez prečišćavanja	Postoji elaborat o zaštitnim zonama, donesena odluka o zaštiti 2003. godine
3	Strmešnjak	Vrelo-izvor	Kaptaža	1	10	Zadovoljava bez prečišćavanja	Postoji elaborat o zaštitnim zonama, donesena odluka o zaštiti 2015. godine
4	Klopče	Vrelo-izvor	Kaptaža	1	5	Zadovoljava bez prečišćavanja	Postoji elaborat o zaštitnim zonama, donesena odluka o zaštiti 2015.godine

Član 34.

(Planirani razvoj sistema vodosnabdijevanja)

Budući razvoj sistema vodosnabdijevanja gradskog područja Zenice će se početkom planskog perioda obezbijediti kroz sistem dodatnog snabdijevanja sa regionalnog sistema „Plava Voda“ u količini od 350 l/s.

Realizacijom projekta „Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda“ će se isporučivati dovoljno pitke vode do kraja planskog perioda.

Za dugoročnu vodoopskrbu grada Zenice najpovoljnija varijanta je korištenje vode za piće sa postojećih izvorišta Kruščica, Strmešnjak i Klopče, i iz regionalnog sistema Plava Voda.

Procijenjene potrebe za vodom u planskom periodu mogu biti zadovoljene i bez izvorišta Babina rijeka, te ono može poslužiti kao rezervni izvor vodosnabdijevanja.

Kako bi se osigurale dovoljne količine vode dobre kvalitete za isporuku potrošačima, potrebno je poduzimati sljedeće mjere:

- zaštita i provođenje mjera zaštite svih postojećih izvorišta vode (Kruščica, Strmešnjak, Klopče i Babina rijeka);
- poboljšanje trenutnog stanja transportne mreže kroz sanaciju i/ili zamjenu starih cijevi i odgovarajuće armature;
- zamjena postojećeg cjevovoda sa promjerom DN 700 od izvorišta Kruščica do razdjelne stanice Vitez i DN 600 od razdjelne stanice Vitez do rezervoara Zmajevac II, u dugoročnim mjerama, zbog lošeg stanja ovog cjevovoda. Da bi se odmah poboljšalo stanje postojećeg cjevovoda, ispitivanje i rekonstrukcija katodne zaštite na cjevovodu je uključena u kratkoročne mjere;
- ugradnja novih cjevovoda DN 200 PEHD, od vodozahvata Strmešnjak do novog rezervoara Strmešnjak, te od novog rezervoara Strmešnjak do obnovljenog rezervoara Pečuj, koji će se gravitaciono snabdijevati vodom;
- stanje katodne zaštite na glavnim dovodnim cjevovodima od vodozahvata u Kasapovićima do rezervoara Crkvice, ukazuje na potrebu dodatnih ispitivanja i rekonstrukcije iste.
- rezervoar Putovići, koji trenutno nije u funkciji, planira se rekonstruisati i snabdijevati vodom iz regionalnog sistema vodosnabdijevanja Plava Voda;

- u najboljoj opciji, rezervoar Vardište je planiran da se snabdijeva gravitaciono, tako da postojeća PS Vardište - Mala Broda može biti napuštena, što će reducirati troškove pumpanja;

- rezervoar Strmešnjak planiran je u najboljoj opciji do kraja planskog perioda da se snabdijeva gravitaciono sa izvorišta Strmešnjak;

- rezervoar Pečuj, koji trenutno nije u funkciji, je planiran za rekonstrukciju i punjenje vodom sa izvorišta Strmešnjak.

Član 35.

(Lokalna izvorišta)

U cilju obezbjeđenja potrebnih količina vode za stanovništvo naseljeno na prostorima izvan obuhvata javnog gradskog vodovodnog sistema, neophodno je pokrenuti aktivnosti vezane za izradu katastra izvorišta i lokalnih vodovodnih sistema, zaštitu vodnih resursa i edukaciju stanovništva na prostoru cijelog grada.

Treba težiti okrupnjavanju lokalnih vodovoda, podizanju njihovog tehničkog i funkcionalnog standarda, te predaji istih u nadležnost Javnog preduzeća.

Neophodna je:

- izgradnja novih i rekonstrukcija starih seoskih vodovodnih sistema,
- izrada katastra vodnih izvora i lokalnih sistema za snabdijevanje vodom, zaštitu vodnih resursa i edukaciju stanovništva,
- praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Član 36.

(Obaveze u pogledu održavanja i zaštite)

Grad Zenica i nadležno Javno preduzeće dužni su održavati, rekonstruisati ili dograđivati postojeće vodovodne mreže na način optimiziranja kapaciteta postojećih izvorišta do raspoloživih resursa i vršiti kontrolu ispravnosti vode za piće.

Dodatne količine vode obezbjeđivati će se izgradnjom novih izvorišnih objekata na lokalnom i regionalnom nivou uz obavezu provođenja odgovarajućih hidrogeoloških i drugih istraživanja na potencijalnim resursima u planskom periodu.

U cilju stvaranja uslova za organiziranje održavanja lokalnih vodovoda u okviru nadležnog Javnog preduzeća, potrebno je provesti sve radnje na izradi detaljnog katastra, ispitivanju kvantitativno-kvalitativnih karakteristika zahvaćenih izvora i studija mogućnosti ukрупnjavanja lokalnih vodovoda, sa ciljem predavanja na upravljanje i upotrebu nadležnom Javnom preduzeću.

Urbanističko-građevinske mjere zaštite oko vodnih površina i izvorišta voda, odnosno zaštitnih zona, primjenjivat će se u skladu sa važećom zakonskom regulativom za ovu oblast i odredbama ove odluke.

POGLAVLJE X. TRETMAN OTPADNIH VODA

Član 37.

(Odvodnja i tretman otpadnih voda)

Područje na kojem će se dugoročno zadržati mješoviti tip kanalizacije je centralno gusto naseljeno gradsko područje, a sva ostala područja sa mješovitom kanalizacijom će se prilikom rekonstrukcije pretvoriti u separate.

Buduća nova kanalizacija koja se bude radila mora uvijek biti separatnog tipa.

Gradska područja za koja se planira zamjena postojećeg, separatnim tipom kanalizacije su: naselja Crkvice i Blatuša, kao i nova kanalizacijska mreža.

Na servisnom području se nalazi veliki broj manjih vodotoka i isti će se iskoristiti za prikupljanje i ispuštanje oborinskih voda, uz neophodnu izgradnju oborinskog kolektora duž glavne ulice iz naselja Crkvice sa ispuštom vode u Babinu rijeku.

Tri glavna područja za proširenje sistema prikupljanja otpadnih voda uključuju sliv Babine rijeke, sliv rijeke Kočeva i trasu Bojin Vir - Drivuša.

Sliv Babine rijeke je prioritet jer se u ovom slivnom području nalazi izvorište vode za piće.

Sva proširenja izvan postojećeg servisnog područja podrazumijevaju izgradnju separate mreže.

Planom se utvrđuje da se javni kanalizacijski sistem do kraja planskog perioda proširi na istočni, južni i zapadni dio grada Zenice, čime će biti obuhvaćene mjesne zajednice: Raspotočje, Drivuša, Čajdraš -Vjetrenice, Lokvine, Stranjani, Pojske, Vražale, Gornja Zenica, Donje Babino, Babino, Varda, Briznik, Puhovac, Arnauti, Seoci, Sebuja, Podbrežje, Brist, Staro Radakovo i Klopče.

Planom se utvrđuje obaveza izrade novog kolektora koji će prikupljati sve fekalne vode od naselja Podbrežje do naselja Banlozi. Predmetna naselja su trenutno priključena u kolektor koji ide kroz ArcelorMittal, a s obzirom da je opredjeljenje Grada Zenice i JP „ViK“ d.o.o Zenica odvajanje gradske kanalizacije od kanalizacije Arcelor-Mittal-a i RMU, mora se predvidjeti izgradnja predmetnog kolektora.

Obavezno je propisati uslove da se buduća priključenja na postojeće separate vodove kišnih kolektora ne uključuju u postojeće fekalne kolektore, jer je to dodatno opterećenje za buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Svaki novi objekat mora imati separate odvodnju otpadnih voda.

Planom se utvrđuje obaveza pokretanja aktivnosti za izradu katastra svih lokalnih kanalizacionih sistema, zaštitu vodnih resursa i edukaciju stanovništva na prostoru cijelog Grada.

U cilju stvaranja uslova za organiziranje održavanja lokalnih kanalizacija u okviru nadležnog Javnog preduzeća, potrebno je provesti sve radnje na izradi detaljnog katastra, sa ciljem predavanja na upravljanje i upotrebu nadležnom Javnom preduzeću.

Član 38.

(Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)

Izgradnja glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za centralno gradsko područje planirana je na lokaciji Banlozi (Babino Polje) utvrđenoj ranije rađenom prostorno- planskom dokumentacijom i ovim Prostornim planom, a projektovanje ovog postrojenja neophodno je uskladiti sa zakonodavstvom EU.

Ovim Planom utvrđuje se obaveza izgradnje lokalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na 13 aglomeracija, i to: Arnauti, Dobriljevo, Gornja Gračanica, Koprivna, Lašva, Nemila, Orahovica, Ponirak, Starina, Šerići, Topčić Polje, Vranduk i Vukotiči.

Planom se utvrđuje obaveza provođenja posebne analize za naselja: Janjići, Stranjani, Pojske, Čajdraš-Vjetrenice, Lokvine i druga o opravdanosti priključenja ovih naselja na zasebne sisteme sa lokalnim uređajem za prečišćavanje ili na gradski kanalizacioni sistem. Ako se ipak odluči za priključenje kanalizacija predmetnih naselja na gradski kanalizacioni sistem, iste moraju biti projektovane kao separatne, jer u protivnom gradski kolektori neće moći primiti svu oborinsku vodu sa navedenih slivova na kojim se nalaze ova naselja.

Kako je trenutno opredjeljenje Grada Zenica i JP „ViK“ d.o.o Zenica da se kompletan Babinski i Kočevski sliv priključe na gradski sistem kanalizacije, sva kanalizacija u ovim slivovima mora se graditi kao separatna.

Ostavlja se mogućnost da se u budućnosti kanalizacija za neka naselja može graditi kao zasebna cjelina sa manjim biološkim prečištačima - konačno opredjeljenje će se odrediti pri izradi detaljne prostorno-planske dokumentacije.

Član 39.

(Zaštini pojasevi)

Širina zaštitnog pojasa primarnih vodova vodovodne i kanalizacione mreže do razvodne mreže iznosi 5 m s jedne i 5 m s druge strane, računajući od osovine cjevovoda.

POGLAVLJE XI. POVRŠINE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Član 40.

(Ležišta mineralnih sirovina)

Ležišta mineralnih sirovina su prostori u kojima je utvrđeno postojanje mineralnih sirovina određenog tipa.

Aktivne eksploatacione površine su prostori u kojima se, isključivo na osnovu koncesionog ugovora sa organom nadležnim za ovu oblast, može vršiti planirana eksploatacija mineralnih sirovina.

Neaktivne eksploatacione površine su prostori ležišta mineralnih sirovina koja su bila u eksploataciji određeni vremenski period, a sada se javljaju kao napušteni rudarski ili površinski kopovi, te se za njih utvrđuje obaveza rekultivacije.

Potencijalni prostori za istraživanje mineralnih sirovina su prostori na kojima se planira vršiti istraživanje potencijala za eksploataciju mineralnih sirovina, što se može vršiti isključivo na osnovu koncesionog ugovora za istraživanje sa organom nadležnim za ovu oblast.

Član 41.

(Ležišta mineralne sirovine-uglja)

Prema Rješenjima o odobrenju eksploatacije mrkog uglja u granicama odobrenih eksploatacionih polja, izdatim od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije urađen je grafički prikaz svih eksploatacionih polja mineralne sirovine – mrkog uglja na području Grada, koji je sastavni dio Prostornog plana i ove odluke.

U granicama odobrenih eksploatacionih polja, u nadležnosti rudarskog preduzeća ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, utvrđuju se pojedinačne i ukupna površina eksploatacionih polja:

Vrsta mineralne sirovine	Naziv polja (lokacija)	Površina (ha) Obrada u GIS-u
ugalj	Stara jama-Side	1.743,02
ugalj	Stranjani	770,92
ugalj	Raspotočje-Drivuša	2.232,04
ugalj	Mošćanica	1.817,99
	Ukupno	6.563,97

U skladu sa Zakonom o rudarstvu Federacije BiH, za svaku gradnju u granicama odobrenih eksploatacionih polja mora se prethodno pribaviti mišljenje nadležnog rudarskog preduzeća.

Na grafičkim priložima Prostornog plana označena su područja eksploatacionih polja unutar kojih je neophodno u postupku odobravanja građenja prethodno pribaviti

mišljenje ZD RMU „Zenica“ d.o.o.Zenica. U vezi sa prethodnim stavom, a zbog činjenice da se stanje i potrebe za eksploatacijom uglja razlikuje u odnosu na područje u granicama odobrenih eksploatacionih polja, neophodno je u planskom periodu preduzeti aktivnosti na pokretanju izmjene Rješenja o odobrenim eksploatacionim poljima, kako bi se određena područja, a naročito područja u granici Urbanističkog plana Grada, na osnovu relevantnih podataka na terenu, izuzela iz eksploatacionih polja, i na taj način pojednostavila procedura odobravanja građenja na područjima gdje je to moguće unutar trenutno odobrenih eksploatacionih polja.

Član 42.

(Ležišta nemetalnih mineralnih sirovina)

Raspored ležišta nemetalnih mineralnih sirovina u prostoru u tijesnoj vezi je sa geološkom građom i sastavom stijenskih masa koje su nastale očvršćivanjem zemljine kore.

Sva ležišta nemetalnih mineralnih sirovina se mogu podijeliti na:

- ležišta u eksploataciji – koncesija na eksploataciju,
- ležišta u fazi istraživanja – koncesija na istraživanje,
- napuštena ležišta,
- potencijalna ležišta.

Prostornim planom na području grada Zenice se utvrđuju slijedeća ležišta koja su predmet koncesionih ugovora sa Ministarstvom privrede/gospodarstva ZE-DO kantona:

- „Crkvice-Kamenolom” - Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija nemetalnog mineralnog resursa-krečnjaka, na lokalitetu „Crkvice-Kamenolom”, k.č.1337 K.O. Crkvice, u gradu Zenici. Istražno-eksploatacioni prostor ležišta je na površini od cca 2 ha 0,6 ari i 26 m².

- „Široke stijene“ - Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija mineralnog resursa krečnjaka na ležištu Široke stijene kod Zenice, K.O.Babino i K.O.Crkvice, u gradu Zenici. Istražno-eksploatacioni prostor ležišta se nalazi na k.č.2953, k.č.2956/4, 2956/5 K.O. Babino i 1437 K.O. Crkvice-po novom premjeru, odnosno 842/6, 842/7 K.O. Babino i 198/102 K.O. Crkvice- po starom premjeru. Ukupna površina koncesije na eksploataciju je 13,68 ha.

- „Bistričak-Nemila” - Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija mineralnog resursa - fliša i rožnaca, na lokalitetu „Bistričak-Nemila”, u gradu Zenici. Istražno-eksploatacioni prostor ležišta je na površini od 2,5 ha, a zavedena je u ŠPD „Krivajskom” u Gospodarskoj jedinici „Nemila-Bistričak” K.O. Doglode, u odjelu 95.

- „Krmance” Kovanići, Begov Han - Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija mineralnog resursa - dijabaza, na lokalitetu „Krmance” Kovanići, Begov Han, grad Zenica. Istražno-eksploatacioni prostor ležišta predviđen za istraživanje i eksploataciju, zauzima parcele k.č. 524

površine 1.665 m², k.č.525 površine 3.629 m², k.č.526 površine 3.748 m², k.č. 563 površine 5.295 m², k.č.564 površine 1.163 m², k.č.575 površine 8.595 m², k.č.576 površine 30.770 m², k.č.577 površine 1.777 m², k.č.580 površine 8.075 m², K.O. Kovanići, grad Zenica, i ima ukupnu površinu od 3,5 ha.

- „Veliki Gradac”-Mošćanica -Predmet koncesije je istraživanje i eksploatacija mineralnog resursa - gornjokrednog fliša na lokalitetu „Veliki Gradac”- Mošćanica. Istražno-eksploatacioni prostor ležišta se vodi u posjedu J.P. „Šumsko-privredno društvo ZE-DO kantona“ i zauzima k.č. 593 K.O. Mošćanica, ukupne površine od cca 11 ha.

Kao potencijalna ležišta nemetalnih mineralnih sirovina utvrđuju se:

- ležište krečnjaka „Crkvice-Kamenolom“ (proširenje), i
- ležište dijabaza „Kapica“,

lokaliteti na kojim je neophodno prethodnim detaljnim istraživanjima potvrditi mogućnost i opravdanost eksploatacije nemetalne mineralne sirovine.

POGLAVLJE XII. POSEBNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Član 43.

(Područja prirodnih vrijednosti)

Zaštićena područja prirodnih vrijednosti shodno Zakonu o zaštiti prirode Federacije BiH, proglašava zakonom Parlament Federacije BiH ili Skupština Kantona, u skladu sa utvrđenom kategorijom prirodne vrijednosti.

U vezi sa prethodnim stavom, Prostornim planom grada Zenice, daju se preporuke i prijedlozi za zaštitu određenih područja ili pojedinačnih lokaliteta prirodnih vrijednosti u cilju stvaranja mogućnosti održivog korištenja biološke raznolikosti.

Kako se područja i lokaliteti prirodnih vrijednosti predložena ovim Prostornim planom ne zasnivaju na stručnom obrazloženju i zakonom utvrđenoj vrijednosti, za iste je potrebno izvršiti detaljna istraživanja na osnovu kojih će se utvrditi kategorija zaštite, ocjena stanja i komponente prirode koja se želi zaštititi, kao i precizne granice prostornog obuhvata.

Na osnovu terenskih obilazaka, usmenih i pismenih sugestija od strane pojedinaca i udruženja, kao i na osnovu ranije urađene prostorno-planske dokumentacije, kao područja i lokaliteti prirodnih vrijednosti koji su prepoznati kao potencijali za zakonsku zaštitu, ovim Prostornim planom predlaže se:

- Kategorija IIIa - Park prirode Babina-Tvrtkovac

(varijanta - Kategorija Va - Zaštićeni pejzaž)

- sa značajnim ekološkim, biološkim, kulturnim i estetskim vrijednostima, i koji može da uključuje područja: Postojna iznad Puhovca, Markov kamen, Lastavica, tok Seočke rijeke sa izvorom (pećina), Tvrtkovac, do ispod Pepelara u pravcu zapada, izvorište Babine rijeke iznad Sebuja, Kraljevine, dalje u pravcu juga Mešanovo brdo, Smetovi, i dr.;

- pretpostavljena granica zaštite zahvata površinu od cca 52,25km² (5225ha);

- Kategorija IIIa – Park prirode

- područje rekreativne zone Smetovi - prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje sa pejzažnim, odgojno - obrazovnim, kulturno - historijskim i turističko - rekreacijskim vrijednostima;

- Kategorija IIIb - Spomenik prirode i prirodnih obilježja

- područje Lastavice, izdvojeno u cilju zaštite prirodnih obilježja, i očuvanja tradicionalnih duhovnih i kulturnih vrijednosti;

- Kategorija IV – područja upravljanja staništima

(Vegetaciono-florističke vrijednosti - skupine ili pojedinačni primjerci rijetkih vrsta flore):

- Kompleksi visokih čistih bukovih šuma (fagetumsilvatice montanum-Hor.) na području Kraljevina – Pepelara,

- Kompleksi visokih šuma hrasta kitnjaka i graba (QUERCETO CAPRINETUM CROATICUM) na području Smetova,

- Kompleksi visokih šuma smrčice (PICETUM EXCELSAE) na području Kraljevina,

- Sastojine hrastova sladine i cera (QUERCETUM CERRIS-CONFERTEAE) u donjem toku Gračaničke rijeke,

- TISA (TAXUS BACCATA) u zaseoku Šahinovići, selo Pepelari na području grada Zenice, državno vlasništvo (Rješenje Zavoda za zaštitu kulturnih i prirodnih znamenitosti SR BiH 1195/55) – očuvana kao dendrološka vrijednost,

- HRAST KITNJAK (QUERCUS PETREA) primjerci na hrptu planinskog masiva "Vepar" - 30 primjeraka.

- Kategorija VI – zaštićena područja sa održivim korištenjem prirodnih resursa

(Geomorfološke i petrografske vrijednosti, utvrđene ranijom planskom dokumentacijom, i za koje su potrebna

nova istraživanja i provjera prirodne očuvanosti):

- kanjon Nemilske rijeke čitavim tokom,

- kanjon rijeke Babišnice od izvorišta do naselja Crkvice,

- kanjon rijeke Gračanice čitavim tokom,

- naslage sedre u kanjonu rijeke Babišnice na lokalitetu ispod Novog Sela,

- kanjon Lašve od mjesta Grablje do ušća Lašve u Bosnu,

- kanjon rijeke Bosne od ušća rijeke Lašve do Janjičke ade,

- kanjon rijeke Bosne od Jeline nizvodno do sela Koprivna,

- kanjon rijeka Ograjina i Bistričak u cijelom toku,

- ada na rijeci Bosni, na ušću rijeke Babišnice,

- ada na rijeci Bosni u Drivuši,

- ada na rijeci Bosni u Topčić Polju,

- ada na rijeci Bosni kod naselja Janjići,

- slap na rijeci Bosni kod naselja Janjići.

- Kao „Predjeli posebnih prirodnih vrijednosti“, koji se ističu svojom ljepotom, svojevrsnošću,

pogledom i imaju rekreativni značaj, i gdje je djelovanje čovjeka minimalno izraženo, ističu se brdsko planinski predjeli, namijenjeni za poluaktivnu i pasivnu rekreaciju (lokalni značaj):

- Lisac, Vepar sa Dobrim vodama, brdsko planinski predjeli Smetova, sklop područja Pepelari, sklop područja Bistričak - Crna glava - Orahovica, Nemilsko brdo, Kuller- Hum, Klopačke stijene, visoravan Čolan, Zmajevac, Golubak, Volovska glava, Krivače, Uzunovića stijene.

- Kao područja za aktivnu i pasivnu rekreaciju, planiraju se:

- rekreativna zona Bistričak,

- rekreativna zona Ponihovo

- Kao „Područja za koncentrisanu izgradnju vikend objekata“ izdvajaju se:

Postojeća i planirana područja:

- Bistričak, u sklopu i izvan rekreativne zone Bistričak

- Smetovi, u sklopu i izvan rekreativne zone Smetovi

- Sviće-Kujinovac, južno od Smetova

- Krčevine, Rasrat i Huk, uz urbano područje Pepelari

- Bistrovac, južno od Pepelara

- Babino, u sklopu rekreativne zone Babino
- Rijeka, na području naseljenog mjesta Kovanići
- Bukovica, prema Liscu
- Gornje Ponihovo, uz rekreativnu zonu Ponihovo

Potencijalna područja (napuštena područja utvrđena kao građevinska zemljišta):

- Gornja Bistrica, Loznik, Gojakovac
- Bijele Vode, Božići, Janjički Vrh 1 i 2
- napuštena područja – utvrđena kao građevinska zemljišta u naseljenim mjestima Jezera i Blatnica (ranije opština Teslić, a naročito Jezera-Mijići i Jezera-Jelići (u sklopu ranije rađene planske dokumentacije za turističko rekreativno područje Vučja planina – opština Teslić).

Član 44.

(Zaštita područja prirodnih vrijednosti)

Zaštićena područja prirodnih vrijednosti shodno Zakonu o zaštiti prirode Federacije BiH, proglašava zakonom Parlament Federacije BiH ili Skupština Kantona, u skladu sa utvrđenom kategorijom prirodne vrijednosti.

Sadržaj Zakona o zaštiti prirodne vrijednosti zasniva se na stručnom obrazloženju kojim se utvrđuju vrijednosti područja ili komponente prirode koja se predlaže za zaštitu, način upravljanja tom prirodnom vrijednošću, te potvrdu predlagača akta o proglašenju i o osiguranim sredstvima za provođenje mjera zaštite.

Kako bi se stekli uslovi za realizaciju aktivnosti iz prethodnog stava, neophodno je od strane Grada Zenice, a na osnovu pretpostavljenih granica područja i lokacija prirodnih vrijednosti predloženih ovim Prostornim planom, formirati Stručni tim koji će utvrditi detaljan opis područja koja se zaštićuju, naziv i kategoriju zaštićene prirodne vrijednosti, ocjenu stanja prirodne vrijednosti, komponente prirode koja se želi zaštititi, kao i precizne granice prostornog obuhvata.

Član 45.

(Objekti i područja kulturno-historijskog naslijeđa)

Prostornim planom utvrđuju se objekti i područja kulturno-historijskog naslijeđa iz različitih historijskih perioda koje treba zaštititi, a ovisno o utvrđenom stanju ovog naslijeđa neophodno je provoditi mjere zaštite od strane nadležnih institucija.

Značajni objekti i područja kulturno-historijskog naslijeđa koja je potrebno zaštititi hronološki pripadaju različitim historijskim periodima, utvrđenim u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, kao i ovom odlukom:

I - Predhistorijski period

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/VALORIZACIJA
Kopilo	Selo Kopilo	<i>Eneolitsko i neolitsko naselje i jedno od najstarijih naselja na ovom području</i>
Orlac	Vjetrenice	<i>Predhistorijska utvrda, lokalni značaj</i>
Gradina	Stranjani	<i>Predhistorijska utvrda, lokalni značaj</i>
Gradina	Klopče	<i>Predhistorijska utvrda, lokalni značaj</i>
Hum	Gračanica	<i>Predhistorijska utvrda, lokalni značaj</i>
Gradac, Negraj	Gradišće	<i>Predhistorijsko naselje, lokalni značaj</i>
Mrtvačka ili Mrkonjića gradina	Gradišće	<i>Predhistorijska utvrda, lokalni značaj</i>
Kica	Gradišće	<i>Predhistorijsko nalazište, lokalni značaj</i>

Pribila	Gradišće	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>
Veliki i Mali Vis	Podbrežje	<i>Predhistorijska gradina, lokalni značaj</i>
Gradina	Drugavci	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>
Vrt Franje Prusca	Drivuša	<i>Predhistorijsko naselje, lokalni značaj</i>
Gradina	Jelinak	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>
Gradina	Dobriljevo	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>
Gradina	Gradina	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>
Birač	Gračanica	<i>Predhistorijsko utvrđeno naselje, lokalni značaj</i>

II – Antički period

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/VALORIZACIJA
1. Kaldrma	Vjetrenice	<i>Rimska cesta, lokalni značaj</i>
2. Zahambarice	Stranjani	<i>Antičko naselje, lokalni značaj</i>
3. Groblje	Stranjani	<i>Rimski natpis, lokalni značaj</i>
4. Dvorišće	Janjac	<i>Antička spahija u starom gorblju, lokalni značaj</i>
5. Kuća J. Gajića	Drivuša	<i>Tragovi antičkog objekta, lokalni značaj</i>
6. Crkve	Drivuša	<i>Antički grobovi, lokalni značaj</i>
7. Odmut	Raspotočje	<i>Antičke substrukcije, lokalni značaj</i>
8. Bilmišće	Zenica	<i>Antički grobovi, lokalni značaj</i>
9. Gromile/ Bilmišće	Zenica	<i>Kasnoantička bazilika, regionalni značaj</i>
10. Doboš	Donja Vraca	<i>Antičko naselje, lokalni značaj</i>
11. Koprina	Podbrežje	<i>Antičke substrukcije, lokalni značaj</i>
12. Križ	Podbrežje	<i>Antički natpis i građ. materijal, lokalni značaj</i>
13. Krečnine	Stranjani	<i>Kasnoantička grobnica na svod, lokalni značaj</i>
14. Selo	Putovići	<i>Rimske terme i antički vodovod, lokalni značaj</i>
15. Cvrkalja		
16. Mlinčići i Podmočilo	Tišina	<i>Antička vila rustika, lokalni značaj</i>

III – Srednji vijek

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/VALORIZACIJA	TIP INTERVENCIJE
Kuber	Vjetrenice	<i>Srednjovjekovna nekropola</i>	
Kaursko groblje	Lokvine	<i>Srednjovjekovna nekropola</i>	
Vučigaj	Kozarci	<i>Srednjovjekovna nekropola</i>	
Uvrate	Stranjani	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Halilovača	Stranjani	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Grčko groblje	Grm	<i>Srednjovjekovna nekropola</i>	
Glavišice	Rijeka	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Mramorje	Rijeka	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Kozice	Konjevići	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Kamenica	Mošćanica	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Špinin grm	Mutnica	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Lacac	Putovići	<i>Srednjovjekovni grob sa spomenikom</i>	
Kaursko groblje	Putovići	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Crkvine	Drivuša	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Potok	Raspotočje	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Broda	Zenica	<i>Srednjovjekovno groblje</i>	
Abadžijin	Janjići	<i>Osamljen grob sa krstačom</i>	
Džamija (natpis)	Janjići	<i>Fragment srednjovjekovnog natpisa</i>	
Selište	Podbrežje	<i>Srednjovjekovno groblje i nalazište, lokalni značaj</i>	

Bijeli put (Križ)	Podbrežje	<i>Srednjevjekovno groblje, lokalni značaj</i>	
Križevi	Podbrežje	<i>Srednjevjekovno groblje, lokalni značaj</i>	
Markov kamen	Radinovići	<i>Srednjevjekovni spomenik, lokalni značaj (kota 1099mn.v.)</i>	
Kršare	Puhovac	<i>Srednjevjekovni spomenik, lokalni značaj</i>	
Grad Vranduk	k.č.br.84,85 i 123 (novi premjer), k.č. br. 191/47 i 191/48 (stari premjer), upisan u z.k. ul.broj 468, k.o. Vranduk	<i>Srednjevjekovna i otomanska utvrda sa džamijom sultana Fatiha</i> <i>Nacionalni spomenik (odluka Br. 05.2-2-274/04-4 od 25.1.2005.)</i>	Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02 i 6/04).
Klisa	Varošište	<i>Srednjevjekovna crkva, Lokalni značaj</i>	
Dočić	Dusina	<i>Srednjevjekovno groblje, lokalni značaj</i>	
Hrubine	Dusina	<i>Srednjevjekovno groblje, lokalni značaj</i>	
Bišće	Višnjica	<i>Srednjevjekovna nekropola, lokalni značaj</i>	
Ploča Velikog sudije Gradeše	Pronađena u selu Podbrežju kod Zenice. Smještena u arheološkom odjelu Muzeja grada Zenice	<i>Nacionalni spomenik – pokretno dobro (odluka Br. 05-6-789/03 od 6. 5. 2003.)</i> <i>Gornja polovina lijevog dovratka crkve mauzoleja sudije Gradeše, sa kraja 12. stoljeća. Gradeša je bio veliki sudija za vrijeme vladavine bana Kulina.</i>	Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02).

IV – Spomenici otomanskog perioda

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/ VALORIZACIJA	TREKUTNO STANJE	TIP INTERVENCIJE
Sultan Ahmedova džamija	k.č. br. 882/1,883, i 884, z.k. uložak broj 18, k.o. Zenica II,	<i>Nacionalni spomenik (odluka Br. 07.2.-2-173/05-4 od 7. 3. 2007)</i> <i>Džamija pripada tipu jednodostornih džamija, pokrivenih četvorovodnim krovom i kamenom munarom.</i> <i>Izvršena je obnova objekta 1996. godine</i>		Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02 i 6/04).
Sejmenska džamija	Ulica Kulina Bana (Titova ulica), Zenica k.č. broj 1168, z.k. uložak broj 176, k.o. Zenica II,	<i>Nacionalni spomenik (odluka Br. 07.2-02-174/05-3 od 23. 5. 2007)</i>		
Stara džamija sa haremom u Orahovici	k.č. 466 (novi premjer), k.č. 4/3 i 5/3 (stari premjer) z.k.ul. broj 1094, k.o.Orahovica	<i>Nacionalni spomenik (odluka: Br. 07.1-2.3-77/1-30 od 7. 9. 2011.)</i>		
Osman Ćelebijina (Potočka) džamija	Zenica	<i>Tipična manja džamija, 17 st. lokalni značaj</i> <i>Odbijena peticija za proglašenjem dobra Nacionalnim spomenikom.</i>	Džamija je rekonstruisana 2004. Srušen je stari objekat, a na njegovom mjestu izgrađen novi od potpuno identičnih građevinskih elemenata (materijali, zidovi, debljine zidova).	
Džamija Bobovačkog dizdara	Janjići			

Hadži Mazića kuća	Ulica Muhameda S.Serdarevića 10, u centru grada Zenice - Stara čaršija	<i>Izgrađena početkom 19.st. vjerovatno do 1835. godine. Društvena svojina koja se daje na korištenje Muzeju grada Zenice od 13.1.1972. Rješenjem Skupštine opštine Zenica br. 122/59 i 2315/64. Izvor: Muzej grada Zenice Odbijena peticija za proglašenjem dobra Nacionalnim spomenikom.</i>	Krajem 1992. god. dekretom Općine Zenica u kuću uselio Medžlis islamske zajednice Zenica i Muftiluk Zenički, koji i danas koristi taj prostor	
Kamena česma	Ispred Hadži-Mazića kuće			
Kočevska ili Sulejmanija džamija	Centar Zenice	<i>Druga polovina 16.st., lokalni značaj Izvor: Muzej grada</i>		
Jalijska džamija	Jalija, sa izlazom na bulevar Kulina Bana, Zenica	<i>sagrađena tokom 18. st. Izvor: Muzej grada Zenice</i>	1998. urađena je temeljita rekonstrukcija objekta pri čemu je temelj minareta ojačan betonskom pločom	
Drveni most (dva središnja kamena stuba drvenog mosta ispred ade na rijeci Bosni)	Centar, Zenica	<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>		
Česma Studenac	Pišće	<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>	Objekat je u prilično lošem stanju	

Groblja:

Groblje u Tišini	Tišina	<i>Iz 16.stoljeća, Lokalni značaj</i>
Groblje iznad sela Dvor	Mošćanica	<i>Iz 16.stoljeća, Lokalni značaj</i>

Katoličko groblje	Podbrežje	<i>Potiče iz perioda prije 1618.godine, Lokalni značaj</i>
Turbe na Musali	Musala	<i>Grobovi sa nišanima iz 16.st. i turbe sa 4 sarkofaga, Lokalni značaj</i>

V - Spomenici austrougarskog perioda

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/VALORIZACIJA	TREKUTNO STANJE	TIP INTERVENCIJE
1. Crkva sv. Ilije sa župnim uredom	Ul. Masarykova 66 Zenica k.č. 963 i 964, z.k. uložak br. 761, 1387 i 3778, k.o. Zenica I	<i>Nacionalni spomenik (odluka br. 02-2-178/05-2 od 17. 1. 2007.) Postojeći objekat izgrađen 1909.-10. po projektu Josipa Vancaša, sa odlikama secesije.</i>		Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02 i 6/04).
2. Crkva Rođenja Presvete Bogorodice	Ul. Travnička br. 4, Zenica k.č. 382, zk. uložak broj 686, k.o. Zenica II	<i>Nacionalni spomenik (Odluka Br: 02-2-177/05-2 od 17. 1. 2007.) Objekat izgrađen 1885. godine.</i>		
3. Sinagoga	Ul. Huseina Kulenovića, Zenica k.č. 793, k.o. Zenica II (po novom premjeru), k.č. 3/221, k.o. SP Zenica (po starom premjeru)	<i>Nacionalni spomenik (Odluka Br. 06.1-02.3-53/13-6 od 5. 2. 2013.)</i>		
4. Fabrika papira „Papirna“	Ul. Saliha Cakana Mulalića, Zenica k.č 848 i 849, k.o. Zenica	<i>Nacionalni spomenik (odluka: Br. 06.1-02.3-53/13-6 od 5. 2. 2013.)</i>		
5. Crkva Sv. Josipa	Štrosmajerova, Zenica	<i>Župa utemeljena 1935. godine, djelimično oštećena u proteklom ratu, lokalni značaj</i>		
6. Crkva Sv. Marije	Ivana Gundulića, Zenica	<i>Godina izgradnje 1914., Lokalni značaj</i>		
7. Dom kulture	Branilaca Bosne, Zenica	<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>		

8. Stara rudarska direkcija sa sahat tornjem	Ul. Kotromanića	<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>	Objekat je dobro očuvan. Potrebno ga je obnoviti, kako fasadu tako i unutrašnjost, s obzirom da je zadnja rekonstrukcija rađena 1982 - 83.g.	
9. Dom rudara	Ul. Kotromanića	<i>Objekat u tzv. "alpskom stilu", ambijentalna vrijednost, lok. značaj</i>		
10. Ulazna kapija Kazneno-popravnog zavoda	Ul.Sarajevska, Zenica	<i>Početak izgradnje 1886. , lokalni značaj.</i>	Objekat je u dobrom stanju (očuvan).	
11. Sokolana (objekat Sokolskog doma)	Branislava Nušića 7, Zenica	<i>Izgrađen je početkom 20. st., kao jedan od prvih objekata kulture u Zenici, lokalni značaj. Odbijena peticija za proglašenjem dobra Nacionalnim spomenikom.</i>	Fasada objekta je u dobrom stanju. Stolarija je dotrajala. Konstrukcija zidova je solidna. Glavna sala je u lošem stanju. Završne obrade zidova i podova su većim dijelom dotrajale.	
12. Staro jevrejsko groblje	Raspotočje	<i>Groblje nastalo u doba doseljavanja Jevreja (1860.-1878.godine) ambijentalna cjelina, lokalni značaj</i>		
13. Titova ulica	Zenica	<i>Urbanistička cjelina sačinjena od objekata iz različitog perioda, lokalni značaj Izvor: Muzej grada Zenice</i>		
14. Čaršijska (gradska) česma		<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>	Česma je rekonstruisana 2010. u organizaciji Muzeja grada Zenice.	Rekonstrukcijom ove česme predviđene su sve radnje koje bi česmi vratitile izvorni izgled.
15. Sušića mlin		<i>Ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>		

16. Stambeno-poslovni objekat	Ul. Branilaca Bosne br.8	<i>Objekat izgrađen 1890. godine, ambijentalna vrijednost, lokalni značaj</i>	Objekat je sačuvan u izvornom obliku.	Održavanje objekta u izvornom obliku, uz mogućnost promjene namjene koja ne bi narušavala vanjski izvorni izgled objekta.
--------------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------------	---

VI – Period poslije Drugog svjetskog rata

U ovom periodu nakon Drugog svjetskog rata na području Grada podižu se spomen obilježja koja predstavljaju spomenici i spomen – obilježja radničkom pokretu i narodnoj revoluciji, za koje je neophodno izvršiti inventarizaciju i utvrditi način čuvanja i mjere zaštite, a spisak istih dat je u Prostornoj osnovi ovog planskog dokumenta.

Objekti koji su nakon izgradnje bili od velikog značaja za poboljšanje uslova života stanovnika u gradu i koji su postali simbolima grada, te je za navedene objekte neophodno provoditi mjere održavanja u izvornom obliku:

Spomenici moderne arhitekture iz perioda poslije Drugog svjetskog rata

SPOMENIK ILI CJELINA	LOKACIJA	OPIS/VALORIZACIJA	TRENUTNO STANJE	TIP INTERVENCIJE
Zgrada Socijalnog	Ul. Dr.Abdulaziza Aska Borića	1960. godina autor Karlo Kužatko	Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku
Hotel „Metalurg“	Bulevar Ezhera Eze Arnautovića	1962. godina prema projektu prof. inž. arh. Juraja Neidhardta	Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku
Zgrada Suda	Ul. Školska	1963. godina autor Karlo Kužatko	Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku
Komunalna banka	Trg Bosne i Hercegovine	1963. godine po projektu Karla Kužatka		Održavanje objekta u izvornom obliku
Opća biblioteka Zenica	Ul. Školska		Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku
Sadašnja zgrada SDP-a	Ul. Masarykova	autor prof. inž. arh. Juraja Neidhardta objekat sa elementima bosanskih arhitektonskih formi i proporcija primjenjenih u modernoj arhitekturi	Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku
Bosansko narodno pozorište Zenica	Trg Bosne i Hercegovine	1978. godine u stilu kasne Moderne arhitekti: akademika prof. Jahiela Fincija, dipl.ing.arh. i prof. Zlatka Ugljena	Objekat u funkciji	Održavanje objekta u izvornom obliku

Član 46.**(Režim i mjere zaštite kulturno-historijskog naslijeđa)**

Prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona kulturno-historijsko naslijeđe na području grada Zenice može se svrstati u dvije kategorije:

- prva kategorija: Nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine,
- druga kategorija: dobra od značaja za građane Zeničko-dobojskog kantona.

Za spomenike kulturno-historijskog naslijeđa prve kategorije potrebno je primijeniti mjere zaštite, utvrđene Zakonom o provedbi Odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Zaštitne mjere za arheološka nalazišta iz predhistorijskog, antičkog i perioda srednjeg vijeka od kojih je većina sa stanovišta spomeničke vrijednosti lokalnog značaja, sastoje se u njihovom evidentiranju i tačnom lociranju od strane stručnjaka i nadležnih institucija, a zatim adekvatnoj zaštiti lokaliteta od raznošenja materijala i uzurpiranja površina, dok se ne obezbijede uslovi za njihovo detaljno istraživanje. U blizini ovih struktura ne može se graditi, te je potrebno poduzeti minimalne mjere na njihovom održavanju i očuvanju koliko je to moguće.

Posebna zona zaštite je prostor kasnoantičke bazilike na Bilimišću kao dobra druge kategorije, oko kojeg treba napraviti zaštitni pojas od 100-200 m, te ga urediti. Pojedine značajne lokalitete u blizini naselja urediti i prezentirati kao dio prepoznatljivog naslijeđa.

Od posebnog značaja treba proglasiti i antičke lokalitete sa ostacima rimske vile na lokalitetu Mlinčići u selu Tišina i rimskih termi sa vodovodom u Putovićima, kao rijetka arheološka nalazišta iz ovog perioda na području grada Zenice.

Graditeljska cjelina Vranduk kulturni je krajolik koji predstavlja izuzetan spoj ljudskog djelovanja i prirode, spomenik je prve kategorije – nacionalni spomenik i jedan je od najznačajnijih spomeničkih cjelina u BiH. Kao takav već ima realizovan projekat revitalizacije i zaštite, te definisane zone zaštite kroz odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Objekti otomanskog perioda su većinom islamski vjerski objekti od kojih su tri džamije proglašene nacionalnim spomenicima i za njih se primjenjuju mjere zaštite propisane Zakonom i Odlukom o proglašenju nacionalnim spomenikom. Postojeće stanje ostalih objekata iz ovog perioda potrebno je dodatno evidentirati i intenzivnije održavati uz manje intervencije.

U austrougarskom periodu izgrađeni su brojni javni, administrativni, kulturni, vjerski i stambeni objekti različitih stilskih karakteristika. Većina ovih objekata je u dobrom stanju, potrebno je njihovo intenzivnije održavanje, te manje intervencije. Objekti iz ovog perioda imaju veliki utjecaj na formiranje urbane matrice Grada,

te su u njima smještene institucije važne za funkcionisanje Grada. Predlaže se održavanje objekata u izvornom obliku, uz mogućnost promjene namjene koja ne bi narušavala vanjski izvorni izgled objekta, dok je nadogradnja ili slične intervencije moguća uz odgovarajuća arhitektonska i funkcionalna rješenja. Za objekte iz ovog perioda koji su proglašeni Nacionalnim spomenicima se primjenjuju mjere zaštite propisane Zakonom i Odlukom o proglašenju nacionalnim spomenikom.

Objekti moderne arhitekture u periodu poslije Drugog svjetskog rata su značajni po specifičnoj arhitekturi karakterističnoj za taj period zbog čega se predlaže njihovo očuvanje i održavanje u izvornom obliku.

Član 47.**(Područja namijenjena za razvoj turizma)**

Područje grada Zenice obiluje prirodnim bogatstvima i ljepotama, čiji se potencijali moraju iskoristiti za promociju turizma, razvijanje ekološke svijesti i boljeg i zdravijeg načina života u cjelini, uz očuvanje prirodnih vrijednosti.

Sadašnje raspoložive potencijale za razvoj turizma neophodno je unaprijediti izgradnjom planirane prometne infrastrukture kako bi došlo do njihove potpunije eksploatacije kroz razvoj raznih vidova turizma.

Razvoj turizma je nužno planirati u skladu s koncepcijom očuvanja područja prirodnih, kulturno-historijskih, duhovnih i religijskih vrijednosti utvrđenih ovim Prostornim planom.

Za razvoj „kulturnog turizma“, kao specifičnog oblika turističkih posjeta potaknutog zanimanjem za povijest i umjetnost, stoje na raspolaganju objekti kulturno-historijskog naslijeđa, a naročito utvrđeni nacionalni spomenici.

„Sportsko-rekreativni i planinski turizam“ na području grada Zenice, se može razvijati kroz potencijale na utvrđenim područjima prirodnih vrijednosti Smetova, Bistričaka i Pepelara, kao i na području Zmajevca i Klopačkih stijena, a osim planinskog turizma, značajne su mogućnosti za sportove na vodi i rafting na rijeci Bosni.

„Vjerski turizam“ podrazumijeva posjete svetištima, dovištima, sakralnim građevinama, te lokalitetima zbivanja vezanih za vjeru, a razvoj ovog kao i drugih oblika turizma moguće je planirati na lokalitetu Lastavice.

Potencijali za razvoj „ekoturizma“ su na područjima utvrđenim kao predjeli posebnih prirodnih vrijednosti, koji se ističu svojom ljepotom, svojevrsnošću, pogledom i imaju rekreativni značaj, i gdje je djelovanje čovjeka minimalno izraženo: Lisac, Vepar sa Dobrim vodama, sklop područja Bistričak - Crna glava - Orahovica, Nemilsko brdo, Poni-hovo, kao i područja zaštićenih staništa.

Gastronomsko i etnološko bogatstvo temelj su na kojem se može razviti „agroturizam“ pod kojim se podrazumije-

vaju dolasci turista u potrazi za prirodnim i ekološki uzgojenim poljoprivrednim proizvodima – područje Nemile, Bistričaka, Šerića i Orahovice u sjevernom dijelu, područje Arnauta, Briznika i Puhovca u istočnom dijelu, područje visoravni Čolan, područje Lokvine, Stranjani, Rebrovac, Vrselje, Gornji Čajdraš i Vjetrenice u sjevero-zapadnom i zapadnom dijelu grada Zenice.

Potencijali za razvoj „poslovno-sajamskog“ i „kongresnog turizma“, kao i „sportsko-rekreativnog turizma“ već postoje u samom gradskom centru Zenice, i iste treba kroz mjere upravljanja od strane nadležnih aktivnije uključivati u pravcu razvoja turizma, a moguće je razmotriti i uključivanje planirane poslovne zone Nemila (tzv. „Omladinsko naselje“) i u pravcu razvoja sajamskog i agroturizma.

Član 48.

(Područja posebne namjene)

Objekti i prostori od značaja za odbranu su objekti i prostori od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Prostori koji se koriste za vojne potrebe - Kasarna u centralnom gradskom području Zenice, imaju utvrđene režime zaštite u skladu sa postojećim zakonskim aktima koji tretiraju ovu oblast. Ove prostore treba adekvatno tretirati kroz izradu detaljnih planskih dokumenata, a koje rade nadležne službe pri Ministarstvu odbrane. Nadležni organi na svim nivoima vlasti/civilne strukture su dužne obezbijediti distribuciju svih vrsta podataka i dati iscrpne informacije Ministarstvu odbrane za prostore i objekte u okruženju lokacija posebne namjene, a u cilju lakše i brže realizacije planiranih aktivnosti na objektima i prostorima od značaja za odbranu, mogućnosti usaglašavanja vojnih i civilnih struktura i dobivanja odobrenja Ministarstva odbrane BiH za površine u neposrednom okruženju.

Na području grada Zenice, u centralnom gradskom području, smješteni su objekti i prostori od značaja za Federaciju BiH, u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde: Kazneno popravni zavod i Ekonomija Kazneno popravnog zavoda.

Objekti i površine navedeni u prethodna dva stava ovog člana se zadržavaju na postojećim lokacijama do donošenja novog Urbanističkog plana za centralno gradsko područje (primarni centar) kojim će se ovi objekti i površine ili zadržati na postojećim lokacijama ili planirati za izmještanje na druge lokacije izvan centralnog područja grada Zenice uz saglasnost vlasnika.

Član 49.

(Objekti i područja od značaja za Federaciju BiH)

Objekti i područja od značaja za Federaciju BiH utvrđeni planskim dokumentima šireg područja, a koji se nalaze se na prostoru grada Zenice, preuzeti su ovim Prostornim planom, i odnose se na:

- Autocestu u koridoru Vc
- Hidroelektrane Vranduk, Janjići, Kovanići na rijeci Bosni, sa koridorom priključnih vodova
- TE-TO Zenica
- TS 400/x kV Zenica 5
- DV 400 kV Zenica-Doboj 4
- DV 400 kV Zenica-TE Bugojno-Livno
- DV 400 kV Sarajevo- TE Kakanj – Zenica-Jajce – Banja Luka
- DV 110 kV Zenica 1- Žepče (ulaz-izlaz) za HE Vranduk)
- DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići (ulaz-izlaz za TS Žepče)

- Stari grad Vranduk, i ostala područja graditeljskih cjelina koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Područja navedena u prethodnom stavu su Prostornim planom grada Zenice uvrštena kao područja koja podliježu specifičnim uvjetima planiranja i zaštite, bez obzira na nivo nadležnosti.

POGLAVLJE XIII. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA I SISTEM VEZA

Član 50.

(Kategorizacija javnih cesta)

Zakonom o cestama Federacije BiH, javne ceste se ovisno o njihovom društvenom, privrednom i teritorijalnom značaju, razvrstavaju na autoceste, brze, magistralne, regionalne i lokalne ceste, te saobraćajnice u naseljima.

Kolovozi ulica, u naseljima i gradovima kroz koje prolaze javne ceste, smatraju se dijelovima tih cesta.

Član 51.

(Širina zaštitnog cestovnog pojasa)

Zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

Zaštitni pojas u smislu stava 1. ovog člana mjeri se od vanjskog ruba cestovnog pojasa, tako da je u pravilu širok sa svake strane :

autoceste	40 m
brze caste	30 m
magistralne caste	20 m

regionalne caste	10 m
lokalne caste	5 m.

Izuzetno od prethodnog stava na urbanim područjima (sa režimom gradnje I i II stepena) zaštitni cestovni pojas utvrđuje se odgovarajućim planskim dokumentom.

U dijelovima naselja sa režimom gradnje III i IV stepena zaštitni cestovni pojas utvrđuje se urbanističkom saglasnošću, odnosno odobrenjem za građenje, a u skladu sa Zakonom o cestama i odredbama koje se utvrđuju ovom odlukom.

Unutar zaštitnih pojaseva mogu se graditi drugi objekti od javnog interesa (vodovodi, dalekovodi, gasovodi, itd.), te odmorišta / parkirališta, moteli, benzinske pumpe i drugi objekti kojim se opslužuju korisnici cestovne infrastrukture.

U postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste, organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je zatražiti prethodnu saglasnost, odnosno odobrenje od nadležnog upravitelja ceste.

Član 52.

(Priključak i prilaz na javnu cestu)

Priključak i prilaz na javnu cestu može se izvesti samo na osnovu odobrenja upravitelja ceste.

Priključke na javnu cestu treba riješiti, gdje god je to moguće preko internih zajedničkih saobraćajnica.

Član 53.

(Pružna infrastruktura)

Zemljište pružne infrastrukture obuhvata pojas na kome je izgrađen željeznički kolosjek, postrojenja, uređaji i objekti koji neposredno služe za vršenje željezničkog saobraćaja, na relaciji Sarajevo-Zenica, te pojasa na kome je predviđena izgradnja postrojenja i objekata drugog kolosjeka istog željezničkog pravca.

Član 54.

(Širina zaštitnog pružnog pojasa)

Prema važećoj zakonskoj regulativi o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, širina koridora unutar kojih se može razvijati trasa izvan građevinskog područja, u pravilu, iznosi za:

- „pružni pojas“ koji je prostor između kolosjeka, a i pokraj krajnjih kolosjeka, na udaljenosti od 8 m najmanje, a ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto na udaljenosti od 6 m najmanje, računajući od osi krajnjeg kolosjeka,

- zaštitni „pružni pojas“ koji je zemljišni prostor s obje strane pruge, širine 200 m, računajući od ose krajnjeg kolosjeka i mjereno po horizontali.

Član 55.

(Postavljanje instalacija u pružnom pojasu)

Cjevovodi, vodovodi, električne i telefonske linije, podzemni kablovi i druge instalacije, te uređaji koji služe za opću upotrebu mogu se postavljati na zemljište željezničke pruge i zaštitnog pojasa, ukrštati, odnosno, izvoditi paralelno sa kolosjecima, samo pod uvjetom da se njihovim izvođenjem ne dovodi u pitanje bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja.

Član 56.

(Telekomunikaciona infrastruktura)

Sve telekomunikacijske veze (mrežni kablovi, koaksijalni kablovi i dr.) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojeće ili planirane saobraćajne ili druge infrastrukture.

U urbanim područjima izgradnja TT vodova se vrši podzemno, a na ostalom građevinskom zemljištu može i nadzemno.

U oblasti mobilnih telekomunikacija u planskom periodu potrebno je završiti 99 % pokrivanje signalom 3.5 G mreže, te omogućiti izgradnju 4G mreže. Ova mobilna mreža zajedno sa izgradnjom optičke mreže do kraja planskog perioda omogućit će svim domaćinstvima pristup brzinom do 100 Mbit/s.

U oblasti zemaljske televizije (TV kuće) potrebno je uvesti emitiranje digitalnog televizijskog signala kao televizije visoke rezolucije.

Kablovski operateri do kraja planskog perioda, kroz infrastrukturu koja će se bazirati na optičkim kablovima, trebaju omogućiti pristup govornim servisima, prenosu slike i podataka za sva domaćinstva na prostoru grada.

Poštansku infrastrukturu razvijati na način da se izgradnjom poštanskih jedinica priđe što bliže korisniku.

Član 57.

(Zaštita telekomunikacione infrastrukture)

Zaštitni pojasevi (zone) telekomunikacione infrastrukture utvrđuju se posebnim propisima koji regulišu ovu oblast.

POGLAVLJE XIV. EMISIONE VEZE I ZAŠTITNI POJASEVI

Član 58.

(Emisija elektromagnetnog zračenja)

Zaštita ljudi od štetnog djelovanja elektromagnetnog polja, koja stvaraju emisioni uređaji u frekventnom području od 9 Hz do 300 GHz je obezbijedena propisanim „Pravi-

lima za ograničavanje emisije elektromagnetnog zračenja“, kojima se utvrđuju metode mjerenja i proračuna potrebnih da bi se izvršila procjena stvarnih nivoa elektromagnetnog zračenja određenih lokacija, kao i obaveza označavanja i upozoravanja oko antenskih sistema u kojima se boravak ljudi ne preporučuje ili zabranjuje bez upotrebe zaštite.

Član 59.

(Zaštitni - sigurnosni pojasevi)

Kod instaliranja fiksnih radio stanica utvrđuje se sigurnosna udaljenost, koja zavisi od frekvencijskog područja rada instaliranih uređaja:

R.B.	Frekventno područje	Najviša efektivna izračena snaga (e.r.p.) (W)	Sigurnosna udaljenost (m)
1	9 kHz - 100 kHz	600	5
2	100 kHz - 150 kHz	600	5
3	150 kHz - 1 MHz	600	5
4	1 MHz - 10 MHz	600	15
5	10 MHz - 30 MHz	600	15
6	30 MHz - 70 MHz	100	6
7	70 MHz - 400 MHz	250	10
8	400 MHz - 470 MHz	250	10
9	470 MHz - 1000 MHz	1000	15
10	1 GHz - 3 GHz	1000	15
11	3 GHz - 300 GHz	30000	50

Iznimno od vrijednosti navedenih u prethodnom stavu, u frekventnom području od 87,5 MHz do 108 MHz granična vrijednost snage zračenja VHS/FM radio stanica, kojima se emituje radio program, maksimalna dozvoljena efektivna izračena snaga iznosi 1000 W, a odgovarajuća sigurnosna udaljenost iznosi 20 m.

POGLAVLJE XV. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Član 60.

(Gasna infrastruktura)

Kako se na području grada Zenice prirodni gas koristi za potrebe industrijskog sektora, i još uvijek se nije razvio distributivni sistem u samom gradu, neophodno je provoditi aktivnosti u narednom periodu na iznalaženju mogućnosti i načina realizacije projekta gasifikacije užeg i šireg gradskog područja.

Ciljevi utvrđeni Prostornim planom odnose se na:

- izgradnju planirane interkonekcije Brod-Zenica,
- utvrđivanje potreba za izgradnju gasovodnog sistema na području Grada, povezanog u jedinstven sistem BiH (pravac Semizovac-Travnik i planirani pravac Brod-Zenica), sa kantonalnim, odnosno regionalnim odvojcima, ili alternativa,
- izgradnja gasovodne veze i instalacija potrebnih kompresora za pogon kombinirane ciklične elektrane TE-TO, ukoliko dođe do realizacije projekta.

Član 61.

(Zaštitni pojas magistralne mreže gasovoda)

Širina zaštitnog pojasa magistralnog gasovoda iznosi po 30 metara s jedne i s druge strane, računajući od osovine gasovoda.

U zaštitnom pojasu magistralnog gasovoda, zabranjeno je graditi stambene zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, bez obzira na stepen sigurnosti izgrađenog gasovoda i bez obzira na razred pojasa gasovoda.

Iznimno od prethodnog stava, zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 metara, ako je gradnja već bila predviđena prostorno-planskim dokumentima prije projektiranja gasovoda i ako se primijene posebne zaštitne mjere pod uvjetima koje odredi nadležno preduzeće za upravljanje gasovodom, s tim da najmanja udaljenost stambene zgrade od gasovoda mora biti:

- za promjer gasovoda do 125 mm 10 m
- za promjer gasovoda od 125 mm do 300 mm 15 m
- za promjer gasovoda od 300 mm do 500 mm 20 m
- za promjer gasovoda veći od 500 mm 30 m

U pojasu širokom 5 metara s jedne i s druge strane, računajući od osovine gasovoda, zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 metra, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 metra.

Član 62.

(Proizvodnja električne energije)

Elektroenergetski objekti se grade u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), tehničkim i drugim propisima i propisima utvrđenim Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, 66/13).

U svrhu proizvodnje električne energije i pouzdane dugoročne isporuke toplinske energije gradu Zenica uz prihvatljivu cijenu, na već odobrenoj lokaciji u poslovnoj zoni „Zenica-1“, planirana je izgradnja kombinirane ciklične elektrane. Ukupna projektirana izlazna električna snaga je 391 MW, a toplinska 170 MW. Termoelektrana – toplana na gas u Zenici, kao proizvodno postrojenje električne i toplotne energije kapaciteta 390 MW_{el}/170 MW_{th} je uključena u Indikativni plan proizvodnje NOSBiH za period 2018-2027., a njena izgradnja je planirana 2024. godine.

Prostornim planom je u planskom periodu utvrđena izgradnja hidroenergetskih objekata na rijeci Bosni veće instalisane snage, od značaja za Federaciju BiH, i to: HE Vranduk instalirane snage cca 19,63 MW, HE Janjići snage cca 16 MW i HE Kovanići snage cca 13MW, kao i mogućnost izgradnje minihidroelektrana na vodotocima na prostoru grada Zenice u zavisnosti od interesa i provjerenih hidroenergetskih kapaciteta vodotoka i obezbjeđenja njihove zaštite.

U planskom periodu potrebno je primjenjivati podsticajne mjere za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije (OIEiEK) prema Uredbi o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/14). Tijelo nadležno za sprovođenje ovih mjera je Operator za OIEiEK, prema Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13 i 5/14).

Član 63.

(Zaštitni pojasevi elektroenergetske infrastrukture)

Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) br. 05-28-190-9/07 od 27. 02.2008. godine uspostavljene su zone sigurnosti za nadzemne elektroenergetske vodove nazivnih napona od 110 kV do 400 kV. Prema važećem „Pravilniku o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV“ („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/08 od 18.03.2008.godine), potrebno je zadovoljiti širine područja zone sigurnosti horizontalne ravnine za dalekovode naponskih nivoa:

nazivni napon dalekovoda	širina područja sigurnosti
• 400 kV	40 m
• 220 kV	30 m
• 110 kV	20 m

Zavješnja krajnjih faznih provodnika su podjednako udaljena od granice zone sigurnosti.

Zona sigurnosti uspostavlja se za izgrađene dalekovode, nove dalekovode i objekte oko izgrađenih i novih dalekovo-

da, osim u slučajevima definiranim članom 4. „Pravilnika o zonama sigurnosti nadzemnih elektorenergetskih vodova nazivnog napona od 110 do 400 kV“, koji se odnosi na objekte izgrađene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Unutar koridora postojećeg dalekovoda napona od 110 kV do 400 kV nije dopuštena nova gradnja. Trase magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i 400 kV prikazane na kartografskom prikazu se mogu korigirati prostornim planom Kantona i Grada/Općine unutar koridora širine 500 m uz uvjet da tačke konekcije ostaju nepromjenjene ili predmet unutarkantonalnog usaglašavanja.

Pri prolasku elektroenergetskih nadzemnih vodova preko građevina, odnosno približavanje vodova građevinama, građevine moraju biti udaljene od vodova za minimalnu sigurnosnu visinu i udaljenost utvrđenu u Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV „Službeni list SFRJ“, broj 65/88 („Odluka DERK-a 05-28-190-10/07 od 27. 02.2008. godine).

Okvirne širine zona sigurnosti nadzemnih srednjenaponskih dalekovoda su:

nazivni napon dalekovoda	širina područja sigurnosti
• 35 kV	15 m
• 10 (20) kV	10 m.

Za svaki postojeći i novoplanirani elektroenergetski infrastrukturni objekat mora biti osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu. Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi u saglasnosti sa posebnim propisima prema planskim rješenjima. Do svake trafostanice treba biti osiguran saobraćajni pristup.

Izuzetno može se odobriti izgradnja objekata namjenjenih stanovanju ili boravak ljudi u zaštitnom pojasu dalekovoda, pod uslovima koje odredi nadležni nezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) za visokonaponsku mrežu ili nadležni operater distributivnog sistema (ODS) za srednjenaponsku mrežu.

U gušće naseljenim područjima i na lokacijama poslovnih zona treba planirati zamjenu postojećih stubnih trafostanica sa slobodno stojećim, a nadzemnih dalekovoda srednjenaponskim podzemnim kablovima (20) 10 kV, što bi omogućilo brži razvoj na tim lokalitetima.

Član 64.

(Sistem daljinskog grijanja)

U cilju daljeg razvoja termoenergetske infrastrukture na području grada Zenice za vremenski period koji obuhvata Prostorni plan grada Zenica, neophodno je:

- obezbijediti pouzdanu i dugoročnu proizvodnju toplinske energije za daljinsko grijanje centralnog gradskog područja,

- širiti mrežu vrelova s ciljem da se povežu svi stambeni i poslovni objekti u urbanom području gradskog centra,
- priključenje na daljinsko grijanje gusto naseljenih gradskih i prigradskih naselja, koja nisu toplificirana: gradsko naselje Pišće, prigradska naselja Broda, Rujev Do, Vardište, Trgovišće, Zukići, Krivače, Krč, Brist, Podbrežje, Tetovo i dr., kao i veći poslovni i javni objekti (ZDRMU, KPZ ZT i dr.),
- održavanje i rekonstrukcija postojećeg sistema i mreže vrelova i toplova, čime će se osigurati ušteda energije, tj. smanjenje gubitaka toplinske energije u razvodnoj mreži,
- modernizacija toplinskih podstanica u sistemu daljinskog grijanja, uvođenjem kompaktnih podstanica sa indirektnom izmjenom topline, mjerenjem potrošnje i automatskom temperaturnom regulacijom i daljinskim upravljanjem,
- postepeno uvođenje mjerenja potrošnje toplinske energije (uz daljinsko očitavanje) i napuštanje paušalnog načina obračuna, čime bi se krajnji potrošači stimulirali za preduzimanje mjera štednje energije,
- rješavanje načina zagrijavanja dijelova grada Zenica koji ne gravitiraju sistemu daljinskog grijanja,
- omogućiti izgradnju novih toplana i toplova za pojedina naselja, ukoliko se izgradnja istih pokaže opravdana i time smanjiti broj individualnih ložišta,
- implementacija mjera energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva.

U planskom periodu potrebno je primjenjivati podsticajne mjere za proizvodnju električne i toplotne energije iz OIEiEK koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, prema Uredbi o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/14). Tijelo nadležno za sprovođenje ovih mjera je Operator za OIEiEK, prema Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13 i 5/14), koji je u skladu sa Rezolucijom Vijeća Evrope o strategiji Zajednice u promociji kombinovane toplote i energije (Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power).

POGLAVLJE XVI. KOMUNALNI OBJEKTI

Član 65.

(Grobља)

Grobља predstavlja obavezan sadržaj svakog naseljenog mjesta, koje egzistira na određenom lokalitetu i funkcionira bez obzira na vrstu naselja i njegovu opremljenost drugim sadržajima.

U planskom periodu nisu utvrđene veće nove površine za sahranjivanje, ali se utvrđuje obaveza da se na postojećim površinama izvrši racionalizacija njihovog korištenja.

U planskom periodu potrebno je:

- izvršiti dopune i izmjene važeće zakonske regulative iz ove oblasti,

- valoriziranje starih groblja od strane nadležnih institucija i preduzimanje mjera zaštite u cilju očuvanja,

- preispitati postojeće odrednice koje se odnose na zatvaranje i ekshumaciju groblja,

- preispitati smjernice iz planske dokumentacije za područje zaštitnog pojasa izvorišta Babine rijeke za ekshumaciju postojećih aktivnih groblja i određivanje novih površina za sahranjivanje,

- utvrditi precizne površine parcela pojedinih groblja i izvršiti njihovo ažuriranje u geodetske podloge,

- u cilju racionalizacije prostora groblja, izvršiti parcelisanje unutar groblja, posebno na grobljima lociranim unutar urbanih područja kao i grobljima lociranim u blizini urbanih područja,

- opremiti groblja objektima komunalne infrastrukture: prilaz, voda, rasvjeta i sl., posebno na grobljima unutar urbanog područja gradskog centra i grobljima u ili uz veća urbana područja,

- izvršiti određene intervencije na pasivnim gradskim grobljima u smislu ozelenjavanja, ograđivanja, popravki ograde i sl.,

- omogućiti proširenje postojećih groblja, kao i otvaranje novih, na lokalitetima gdje ne postoje i gdje se ukaže potreba.

Član 66.

(Pijace i tržnice)

Prostornoim planom nisu utvrđene nove lokacije za ovu vrstu objekata za prodaju prehrambenih proizvoda, što ne isključuje mogućnost njihovog planiranja ukoliko se ukažu potrebe stanovnika kroz izradu detaljnih planskih dokumenata.

Za prodaju rabljenih roba, kao i stočnu pijacu neophodno je iznaći nove povoljnije lokacije izvan urbanog područja gradskog centra (izvan granice Urbanističkog plana).

Član 67.**(Postupanje s otpadom)**

Zbrinjavanje komunalnog otpada na teritoriji grada Zenice se vrši na Regionalnoj sanitarnoj deponiji „Mošćanica“, u skladu sa uspostavom integralnog sistema upravljanja otpadom na području Kantona, kao sastavnim dijelom integralnog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH i BiH.

U planskom periodu neophodno je slijedeće:

- povećati pokrivenost uslugama prikupljanja otpada,
- ukloniti nelegalna odlagališta i sanirati ova područja,
- sanirati i zatvoriti postojeće odlagalište/deponiju „Side“,

- smanjiti količinu otpada za finalno odlaganje na regionalnu sanitarnu deponiju „Mošćanica“ prevencijom nastajanja otpada, uspostavom sistema odvojenog prikupljanja otpada, odvajanjem otpada prije reciklaže, vršiti mehaničko-biološku obradu prije izvjesne količine otpada,

- odlaganje industrijskog otpada na deponiju „Rača“ vršiti u skladu sa Planom prilagođavanja i rehabilitacije deponije Rača, koji uključuje planski period do 2025. godine, kada je potrebno iznaći nova rješenja i lokaciju za odlaganje industrijskog otpada ukoliko „ArcelorMittal“ nastavi sa istim intenzitetom stvaranja ove vrste otpada u proizvodnim procesima,

- zbrinjavanje opasnog otpada iz industrije i drugih izvora neophodno je razmatrati na širem nivou, izvan granica Grada i Kantona, i na način planiranja izgradnje spalionice na nivou Federacije BiH ili na nivou države BiH.

- kod zbrinjavanja životinjskog otpada u planskom periodu utvrđenom Prostornim planom, neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa neophodno je rješavati na regionalnom nivou, a u prelaznom periodu do sticanja uslova za regionalni nivo, neophodno je utvrditi prostore za ovu namjenu u centrima za upravljanje otpadom.

POGLAVLJE XVII. ZAŠTITA STANOVNIKA I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA**Član 68.****(Gradnja na uslovno-stabilnom i nestabilnom tlu)**

Zabranjena je gradnja objekata na uslovno-stabilnim i nestabilnim terenima, dok se na osnovu tehničko-tehnoloških ekspertiza ne utvrdi da je moguća izgradnja na takvim zemljištima.

Područja uslovno-stabilnih i nestabilnih terena potrebno je u što kraćem roku utvrditi kroz izradu studijskih inženjersko-geoloških istraživanja na području grada Zenice na geodetskim podlogama u razmjeri 1:2500 koje omogućavaju detaljnije sagledavanje kategorija terena,

što će direktno utjecati na uslove građenja na pojedinim građevinskim zemljištima.

Član 69.**(Lokacije klizišta)**

Na tematskim kartama Prostornog plana lokacije klizišta su orijentacione, zbog čega se utvrđuje obavezna provjera inženjersko-geoloških karakteristika i stabilnosti terena za svaku intervenciju u prostoru, odnosno izgradnju građevina, bez obzira na stabilnost terena i pozicije klizišta definisane ovim Prostornim planom.

U što kraćem roku, potrebno je izvršiti pozicioniranje svih klizišta, odnosno, načiniti katastar klizišta sa prijedlogom sanacije. Na površinama koje su utvrđene kao klizišta ili koja se u planskom periodu pokazuju kao potencijalna klizišta i aktivna klizišta, nije dozvoljena gradnja, sve do otklanjanja opasnosti, odnosno sanacije klizišta. Gradnja je tada moguća samo pod uslovom da se dobije nalaz stručnog, ovlaštenog subjekta o uspješnoj sanaciji i otklanjanju prepreka za gradnju.

Član 70.**(Korištenje opasnih materija)**

Zabranjena je upotreba svih kancerogenih materija, uređaja i postrojenja koja emitiraju radioaktivna zračenja štetna po zdravlje ljudi.

Obavezno je pojačati kontrolu nad privrednim subjektima hemijske i petrohemijske industrije koje koriste opasne hemijske materije, čija je koncentracija onečišćenja u vodu i zrak iznad dozvoljenih.

Član 71.**(Bujična i plavna područja)**

Bujična, plavna i erozivna područja definisana su u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog Plana, a utvrđene mjere zaštite od poplava i erozija se obavezno ugrađuju u sve planske dokumente, čiju će realizaciju pratiti nadležne službe i institucije.

Na područjima koja su proglašena erozivnim ne može se graditi niti mijenjati katastarska kultura zemljišta, bez prethodno navedenih mjera i radova.

Član 72.**(Minirana područja)**

Zabranjeno je korištenje zemljišta za bilo kakvu namjenu površina kontaminiranih minama i minsko – eksplozivnim sredstvima dok se ne izvrši njihovo deminiranje.

U Prostornom planu u tekstualnom i grafičkom dijelu prikazane su sumnjive površine date kroz kategorizaciju (I, II i III kategorija).

Grad mora izraditi planove etapne realizacije deminiranja u skladu sa definisanim namjenama prostora, a u procesu realizacije etapnog deminiranja prostora, prioritet moraju imati građevinska zemljišta u urbanim područjima ili van njih, namijenjena stanovanju, privrednim kompleksima, poljoprivrednoj proizvodnji, kao i područja saobraćajnih komunikacija i lokaliteti od strateškog značaja.

Član 73.

(Mjere za ograničavanje negativnih efekata)

Mjere za ograničavanje negativnih efekata prirodnim i ljudskim djelovanjem izvanih nesreća detaljno su utvrđene u tekstualnom dijelu Prostornog plana, koji je sastavni dio ove odluke.

POGLAVLJE XVIII. ZAŠTITA OKOLIŠA

Član 74.

(Mjere zaštite od zagađenja zraka)

Za postizanje kvaliteta zraka neophodno je:

- permanentno usklađivati i doradivati postojeće propise koji se odnose na zaštitu zraka sa legislativom EU, strukturno i djelotvorno provoditi donesene zakonske propise iz oblasti zaštite zraka, posebno propise koji se odnose na monitoring emisija zagađujućih materija u zrak i granične vrijednosti emisija zagađujućih materija u zrak,

- smanjiti emisije štetnih polutanata u zrak u skladu sa postojećim propisima,

- dograđivati postojeće sisteme zaštite zraka kao i sistem za praćenje (monitoring) emisija zagađujućih materija u zrak.

Kada je u pitanju ostvarenje postavljenog cilja za zaštitu zraka, kod razrade programa mjera zaštite, potrebno je imati u vidu sljedeće opće mjere:

- u postojećim velikim izvorima (kao što je Arcelor Mittal Zenica) zajedničkim dogovorom uspostaviti prikladne načine smanjenja emisija u zrak posebno prašine, sumpordioksida, azotnih oksida i drugih zagađujućih polutanata,

- na području grada Zenice maksimalno provesti priključenje na centralni toplinski sistem,

- na područjima gdje nije moguće priključenje na centralni sistem grijanja (kod manjih kotlovnica i domaćinstava) nastojati da se koristi ugalj sa niskim % sumpora, po pravilu ispod 1 % sumpora u gorivu,

- smanjenje uticaja saobraćaja preko izduvnih gasova primjenom katalizatora, bezolovnog benzina, stalnom kontrolom izduvnih gasova prilikom tehničkog pregleda vozila, regulisanjem saobraćaja i unaprjeđenjem javnog prevoza.

Član 75.

(Mjere zaštite od zagađenja tla)

U cilju postizanja kvaliteta tla mjere zaštite podrazumijevaju:

- sanaciju i rekultivaciju tla nakon završene podzemne i površinske eksploatacije mineralnih sirovina,

- primjenu adekvatnih agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji,

- plansko pošumljavanje degradiranih šumskih površina,

- provođenje Plana upravljanja otpadom.

Član 76.

(Mjere zaštite od zagađenja vode)

U cilju zaštite voda neophodno je provesti administrativne mjere, mjere za očuvanje kvaliteta voda i mjere za sprječavanje akcidentnih zagađenja.

Administrativne mjere obuhvataju:

- planske osnove upravljanja vodama po slivovima koje treba da sadrže: procjenu mogućnosti opterećenja vodotoka, ukupno planirano opterećenje za ispuštanje otpadnih voda, utvrđivanje mjerodavnog protoka prijelnika recipijenta za prijem opterećenja,

- izmjene i dopune izdatih vodoprivrednih dozvola za ispuštanje otpadnih voda radi usklađivanja s potrebnim mjerama i ciljevima zaštite voda,

- stalno praćenje propisa iz oblasti zaštite voda, te njihovo usklađivanje s utvrđenim mjerama u provođenju zaštite voda,

- izrada katastra zaštite voda i izrada druge tehničke dokumentacije potrebne za provođenje mjera zaštite voda,

- uspostavljanje sistema informiranja o stanju kvaliteta voda i efikasnosti primjenjenih mjera.

Mjere za očuvanje kvaliteta voda, obuhvataju:

- zabranu izgradnje na područjima gdje se ugrožava kvalitet voda izvorišta i podzemnih voda koje se koriste ili planiraju koristiti za vodosnabdijevanje,

- zabranu ili ograničenje izgradnje na posebno zaštićenim područjima i vrijednim vodnim ekosistemima,

- ograničenje izgradnje i obavljanja djelatnosti na vodotocima gdje ispuštanje otpadnih voda može imati uticaj na kvalitet voda i pored primjene potrebnih mjera zaštite,

- zabranu bilo kakvog ispuštanja opasnih /toksičnih materija,

- povećanje kapaciteta recipijenta – prijelnika izgradnjom potrebnih vodnih objekata.

Mjere za sprječavanje i smanjenje zagađenja obuhvataju:

- planiranje, rekonstrukciju i izgradnju sistema za prikupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda,

- planiranje, rekonstrukciju i izgradnju uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda,

- smanjenje opterećenja otpadnih voda iz raznih tehnoloških procesa i prilagođavanje sastava otpadnih voda dopuštenim vrijednostima opasnih i drugih materija koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije ili prirodni recipient – prijemnik,

- zamjena postojećih tehnologija sa boljim i čistim tehnologijama u tehnološkim procesima gdje opasne i druge materije zagađuju vode,

- uvođenje programa mjera za smanjenje zagađenja voda od agrotehničkih sredstava,

- uređenje erozijskih područja i sprječavanje ispiranja gradnjom regulacijskih vodnih objekata, pošumljavanjem, pravilnom obradom zemljišta i pravilnom upotrebom agrotehničkih sredstava u poljoprivredi,

- izgradnju deponija – odlagališta svih vrsta otpada koje zadovoljavaju tehničko – tehnološke uslove u skladu sa Planom upravljanja otpadom,

- saniranje postojećih neuređenih deponija – odlagališta otpada, prvenstveno na onim mjestima gdje postoji opasnost od zagađenja podzemnih voda i površinskih voda koje su namijenjene za izvorišta.

POGLAVLJE XIX. ZAŠTITA URBANOG STANDARDARDA

Član 77.

(Zaštita urbanog standarda)

Da bi se obezbijedili osnovni uslovi egzistencije stanovnika i uslovi za normalno funkcionisanje uspostavljenih centara razvoja i ostalih područja koja im gravitiraju, utvrđuju se minimalni uslovi zaštite urbanog standarda, a isti se odnose na slijedeće:

- vodosnabdijevanje centralnog gradskog urbanog područja Zenice i prigradskih naselja vodom za piće vršit će se iz gradske vodovodne mreže,
- u urbanim područjima i građevinskim zemljištima gdje još uvijek ne postoje tehnički uslovi za vodosnabdijevanje stanovništva iz gradske vodovodne mreže, vodosnabdijevanje vodom za piće se može osigurati iz lokalnih izvora uz prethodnu sanitarnu kontrolu vode za piće,
- izgradnja vodovoda i drugih vodoopskrbnih objekata na području Zenice, kao i upravljanje tim objektima i njihovo održavanje može se vršiti

samo pod uslovima propisanim važećom zakonskom regulativom,

- odvođenje otpadnih voda sa centralnog gradskog urbanog područja Zenice vršit će se putem gradske kanalizacione mreže,
- u ostalim urbanim područjima i građevinskim zemljištima, gdje ne postoji sistem gradske kanalizacione mreže, do izgradnje kanalizacione mreže odvođenje otpadnih voda će se vršiti putem nepropusnih, propisno izgrađenih septičkih jama (pojedinačnih ili za više objekata),
- otpadne vode sa područja Grada ne mogu se neprečišćene ispuštati u otvorene vodotoke rijeka i potoka,
- sva urbana područja i građevinska zemljišta na području Grada moraju imati kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, te svi objekti u kojima se obavlja određena djelatnost ili stanovanje moraju biti priključeni na električnu mrežu,
- urbana područja ili njihovi dijelovi moraju biti povezani sa telekomunikacijskim vodovima,
- urbana područja ili njihovi dijelovi moraju imati obezbijedene objekte društvene infrastrukture i urbane opreme (obrazovanje, objekti dnevnog snabdijevanja, zdravstvo, kultura, fizička kultura, vjerski objekti i sl.), ovisno o utvrđenom centralitetu, tj. statusu urbanog područja,
- koeficijent izgrađenosti za stambene cjeline unutar urbanih područja utvrđuje se urbanističkim planom ili detaljnim planskim dokumentima ili na osnovu stručne ocjene ovisno o statusu urbanog područja,
- sva urbana područja u Gradu moraju biti povezana kolskim saobraćajnicama sa centralnim gradskim urbanim područjem Zenice (primarni centar),
- skupljanje i odvoz smeća sa urbanih područja Grada i deponovanje smeća će se vršiti na način i pod uvjetima utvrđenim u posebnoj odluci Gradskog vijeća, a u skladu sa Planom upravljanja otpadom.

DIO ČETVRTI – USLOVI ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE PROSTORA

Član 78.

(Odobranje građenja)

Građenje i izvođenje drugih zahvata u prostoru se odobrava u skladu sa Prostornim planom, odredbama ove odluke, drugim planskim dokumentima donesenim na osnovu ovog Prostornog plana, i u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju i propisima donesenim na osnovu tog zakona i drugim zakonima iz oblasti za koju se odobrava građenje.

Član 79.**(Uslovi građenja)**

Građenje građevina i drugi zahvati u prostoru može se odobriti samo u okviru urbanih područja i na građevinskom zemljištu van urbanih područja u skladu sa njihovom namjenom, prema važećim prostorno-planskim dokumentima.

Izuzetno, izvan granica urbanog područja i građevinskog zemljišta van urbanog područja, može se odobriti građenje koje, s obzirom na svoj karakter, zauzima prostore izvan urbanih područja i građevinskih zemljišta van urbanih područja, i to za:

- infrastrukturne koridore i objekte (saobraćajna, energetska, komunalna, telekomunikaciona i dr.);
- zdravstvene, rekreacione i sportske građevine;
- građevine za potrebe odbrane,
- stambene i privredne građevine poljoprivrednog proizvođača ili građevine u svrhu razvoja seoskog agro- turizma uključujući i sisteme za navodnjavanje;
- istraživanje, iskorištavanje i uređenje prostora prirodnih resursa (mineralne sirovine, poljoprivredno i šumsko zemljište, vode i vodna područja);
- komunalne i slične građevine (deponije komunalnog otpada, centri za upravljanje otpadom, groblja, spomen obilježja i sl.)
- objekti na vodnim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.)
- dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija postojećih stambenih objekata, s tim da se korisna površina može povećati najviše do 50% postojeće korisne površine.

Član 80.**(Zaštićena područja, zone i pojasevi)**

Izgradnja objekata i vršenje radova iz prethodnog člana ove odluke ne može se odobriti na zemljištima koja su Prostornim planom, odredbama ove odluke i drugim dokumentima utvrđena kao zaštićena područja, zone i pojasevi.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, izgradnja objekata i vršenje drugih radova iz člana 79. ove odluke može se odobriti, ako je to predviđeno odgovarajućim planom ili programom ili ako izgradnja i radovi služe u svrhu zaštite i unaprjeđenja zemljišta.

Član 81.**(Građenje na urbanim područjima i građevinskim zemljištima van urbanih područja)**

Građenje na urbanim područjima i na građevinskom zemljištu van urbanih područja, za koja Prostornim planom nije planirana izrada razvojnih i detaljnih planskih dokumenata će se vršiti prema slijedećim uslovima:

- za nove objekte do tri nadzemne etaže visine (do P+2) rastojanje od postojećeg ili planiranog susjednog objekta ne može biti manje od 6 metara, a udaljenost novog objekta od regulacione linije (javni put) ne može biti manja od 3 metra,
- za nove objekte od četiri i više nadzemnih etaža (P+3 i više), rastojanje od postojećeg ili planiranog susjednog objekta ne može biti manje od 2/3 visine višeg objekta; udaljenost se može smanjiti i na 1/2 visine višeg objekta ako na oba susjedna objekta na bočnim fasadama nema otvora za osvjjetljenje stambenih i poslovnih prostorija i ateljea, s tim da minimalna udaljenost objekata od bočne i zadnje granice parcele ne može biti manja od 3m,
- nadležna služba može odobriti i manje rastojanje između objekata, ali ne manje od 2 metra, pod uslovom da na bočnim zidovima susjednih objekata nema otvora za osvjjetljenje prostorija i da su zadovoljeni protivpožarni uslovi,
- u plohama rastojanja dozvoljava se izgradnja potpornih zidova, vanjskih stepenica, šahtova, rampi, podzemnih infrastrukturnih i komunalnih objekata, skloništa, terasa, trafo i gasnih stanica, jarbola, parkirališta i sl.,
- rastojanje novih objekata od prizemnih objekata (garaže, pomoćni objekti, šupe itd.), može biti i manje, pod uslovom da su zadovoljeni protivpožarni i drugi uslovi iz ove odluke,
- rastojanje između granice neizgrađene parcele i novog budućeg objekta ne može biti manje od 1m pod uslovom da na bočnim zidovima objekta prema granici neizgrađene parcele nema otvora za osvjjetljenje prostorija i da su zadovoljeni protivpožarni uslovi,
- rastojanja između dviju zgrada mogu biti i manja, uz pisanu saglasnost investitora i susjeda, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, i ukoliko nova lokacija objekta ne ugrožava egzistenciju najbližeg postojećeg objekta, osnovne sanitarno-higijenske uslove stanovanja, protivpožarne mjere, stabilnost i sigurnost susjednog objekta,

- u objektima kombinovane namjene (stambeno-poslovni objekti) ne može se odobriti poslovna djelatnost kojom se stvara buka, prašina, neugodni mirisi, para i drugi vidovi zagađenja i smetnji iznad zakonom utvrđenih normativa, koji ometaju normalnu funkciju stanovanja u samom objektu i u susjednim stambenim objektima,
- postojeći stambeno-poslovni objekti koji svojom djelatnošću ometaju normalnu funkciju stanovanja moraju svoju djelatnost uskladiti u roku koji odredi nadležna služba,
- u objektima poslovne namjene može se odobriti određena djelatnost uz zakonom propisane uslove za tu djelatnost,
- nadležna služba ne može izdati odobrenje za izgradnju stambeno-poslovnog objekta niti pretvaranje stambenog prostora u poslovni bez utvrđene namjene poslovnog dijela objekta, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju.

Minimalna udaljenost između objekata, računa se od najisturenije zidne površine i odnosi se na rastojanje u svim pravcima.

Član 82.

(Parcelacija)

Izgradnja objekata na građevinskim zemljištima, može se odobriti samo ako je prethodno izvršena parcelacija građevinskog zemljišta na građevinske parcele.

Parcelacija građevinskog zemljišta vrši se na osnovu detaljnih planskih dokumenata ili planova parcelacije, a njena veličina zavisi od namjene, načina gradnje i drugih uslova koji su postavljeni u projektnom zadatku pri izradi planskih dokumenata.

Građevinska parcela mora da ima površinu i oblik koji obezbjeđuje izgradnju građevine u skladu sa prostorno-planskim dokumentom i urbanističko-tehničkim uslovima.

Parcela mora da ima trajan pristup na ulicu, odnosno put.

Ukoliko građevinska parcela jednom svojom stranom ne graniči sa ulicom, odnosno putem, onda se mora obezbijediti pristup parceli u najmanjoj širini od 3,0 m kao sastavni dio parcele sa trajnim pravom služnosti prolaza.

Koeficijent izgrađenosti građevinske parcele (K_i) i procenat izgrađenosti građevinske parcele (K_p) će definisati veličinu i visinu objekta na toj parceli ovisno od njene namjene.

Minimalni urbanističko-tehnički uslovi koje parcela mora ispunjavati su: priključak na elektro, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu.

Član 83.

(Regulacione i građevinske linije)

Regulacionom linijom utvrđuje se pojedinačna građevinska parcela i njen odnos prema ostalim površinama.

Utvrđivanje regulacione linije se vrši u sklopu izrade detaljnih planskih dokumenata ili planova parcelacije, a u slučaju da se radi o parceli za pojedinačni objekat, moraju se ispuniti minimalni urbanističko-tehnički uslovi.

Građevinska linija predstavlja liniju do koje se može graditi, a može biti za pojedinačni objekat, građevinski blok, građevinski kompleks, može se poklapati sa regulacionom linijom (u slučaju formiranja ulične fasade ili kod objekata u nizu), ispod nivoa terena za podzemne objekte.

Utvrđivanje građevinskih linija se vrši u sklopu izrade detaljnih planskih dokumenata, a ako se formuliše za područja za koja nije predviđena izrada detaljnih planskih dokumenata onda se njome definiše najistureniji dio objekta bez obzira na njegovu visinu.

Član 84.

(Namjena)

Namjena površina i objekata unutar tih površina mora biti u skladu sa Prostornim planom, ovom odlukom i važećom zakonskom regulativom.

Ukoliko postojeći objekti ne odgovaraju planiranoj namjeni za njih je predviđeno tekuće održavanje shodno važećim propisima, do momenta uklanjanja ili prilagođavanja planiranoj namjeni.

Za postojeće objekte koji odgovaraju planiranoj namjeni dozvoljava se dogradnja, nadogradnja i konstruktivna adaptacija, samo ako je to u skladu sa detaljnim planskim dokumentom, ili ako postoje uslovi da se radovi izvode na osnovu urbanističke saglasnosti koja je donesena neposredno na osnovu ove odluke i Prostornog plana.

Član 85.

(Objekti bez odobrenja za građenje)

Odredbе članova 81., 82., 83. i 84. ove odluke ne odnose se na objekte izgrađene bez odobrenja.

Član 86.

(Namjena objekata u urbanom području)

Namjena objekata unutar urbanog područja Prostornim planom je planirana kao dozvoljena, uslovno dozvoljena i zabranjena.

Dozvoljena namjena unutar urbanih područja je: stanovanje, objekti društvene infrastrukture i urbanog

standarda, poslovanje, privredne i poslovne djelatnosti u sklopu privredno-poslovnih zona.

Uslovno dozvoljena namjena unutar urbanih područja je: poslovna i proizvodna djelatnost koja ne ugrožava osnovnu funkciju stanovanja, pojedinačni vikend objekti, komunalni objekti u poslovnim zonama i poslovnim kompleksima.

Zabranjena namjena: objekti koji svojom namjenom i djelatnošću ugrožavaju čovjekovu okolinu.

Član 87.

(Namjena objekata na građevinskom zemljištu van urbanog područja)

Prostornim planom je definirana osnovna namjena građevinskih zemljišta van urbanog područja i to: građevinska zemljišta namijenjena za stanovanje, građevinska zemljišta namijenjena za rekreaciju i turizam, građevinska zemljišta kao vikend naselja.

Na građevinskom zemljištu van urbanog područja namjenjenom stanovanju dozvoljena je izgradnja: stambenih objekata i objekata društvene infrastrukture, kao i manjih proizvodnih i poslovnih objekata koji ne ugrožavaju osnovnu funkciju stanovanja, a uslovno dozvoljena namjena vikend objekti.

Član 88.

(Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih prepreka)

Građevine sa više stambenih jedinica, javni objekti, te uslužni i privredni objekti moraju biti projektovani i izgrađeni tako da je licima sa umanjnim tjelesnim mogućnostima trajno osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, a shodno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.

Uslovi iz prethodnog stava definisani su Uredbom o prostornim standardima, arhitektonsko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjnim tjelesnim mogućnostima.

Za uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih prepreka, odnosno omogućavanje slobodnog pristupa građevini i kretanja u građevini licima sa umanjnim tjelesnim mogućnostima, odgovoran je vlasnik građevine, odnosno investitor, a uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih prepreka će se izvesti o trošku vlasnika građevine.

Član 89.

(Izgradnja vikend objekata)

Za područja za koja je Prostornim planom utvrđena koncentrisana izgradnja vikend objekata utvrđuje se obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata ukoliko je njihova površina veća od 5 hektara u skladu sa Zakonom

o prostornom uređenju i građenju.

Za područja vikend izgradnje manja ili jednaka 5 hektara daje se mogućnost organizacije korištenja prostora na osnovu plana parcelacije urađenog u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju.

Pojedinačni vikend objekti, odnosno objekti za odmor, moraju biti građeni tako da zadovoljavaju arhitektonsko-estetske i ambijentalne uslove i predviđenu namjenu, što se utvrđuje u postupku odobravanja građenja.

Bruto razvijena površina vikend objekta može iznositi najviše 80 m², sa jednom ili dvije nadzemne etaže, namijenjene isključivo povremenom i privremenom boravku korisnika radi odmora.

Član 90.

(Izgradnja pomoćnih i gospodarskih objekata)

Pomoćnim objektima smatraju se samostojeći objekti: garaže, ostave za smještaj ogrjeva i alata, nadstrešnice, ljetne kuhinje, pušnice, i sl.

U granici Urbanističkog plana pomoćni objekti se mogu graditi uz postojeći stambeni objekat tako da sa istim čine jedinstvenu cjelinu.

Izgradnja pomoćnih objekata na ostalim urbanim područjima Grada je dozvoljena u skladu sa zakonskim propisima (minimalne udaljenosti, način lociranja i sl.) i detaljnim prostorno-planskim dokumentima ukoliko su isti doneseni.

Pod izgradnjom gospodarskih objekata, u smislu ove odluke, podrazumijeva se izgradnja svih vrsta štala za držanje krupne i sitne stoke, tov peradi, kokošinjaca, spremišta poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane, alata i drugih sličnih objekata.

Izgradnja gospodarskih objekata iz prethodnog stava nije dozvoljena u granici Urbanističkog plana.

Izgradnja gospodarskih objekata na ostalim urbanim područjima Grada je dozvoljena u skladu sa zakonskim propisima (minimalne udaljenosti, način lociranja i sl.) ili detaljnim prostorno-planskim dokumentima ukoliko su isti doneseni.

Minimalna udaljenost gospodarskih od stambenih objekata je 10 m, a u izgrađenim dijelovima urbanog područja rastojanje može biti i manje, samo ako su obezbijeđeni higijensko-tehnički uslovi propisani posebnom odlukom Grada.

Gospodarski objekti, đubrišta, septičke jame i slični objekti koji su izvor zagađivanja sredine ili to mogu biti, ne mogu se graditi na rastojanju manjem od 25 metara od zaštitnog pojasa objekta za lokalno snabdijevanje vodom za piće.

Gospodarski objekti se ne mogu graditi između stambenih zgrada, niti između stambenih zgrada i puta.

Na urbanim područjima ili njihovim dijelovima, đubrišta, osočne i septičke jame moraju se graditi od betona, kao vodonepropusni objekti.

Septičke i osočne jame moraju biti pokrivena betonskom pločom, obezbijedene od pristupa ljudi i životinja, a đubrišta ograđena i obezbijedena od pristupa ljudi i životinja.

Objekti za spremanje stočne hrane (sijeno, slama i dr.), koji se grade od tvrdog materijala, ne mogu se graditi na rastojanju manjem od 10 metara od susjednih objekata.

Objekti građeni od nepostojanog materijala ili objekti sa krovovima od slame, odnosno od lako zapaljivog materijala, ne mogu se graditi na rastojanju manjem od 15 metara od susjednih objekata.

Postojeći pomoćni i gospodarski objekti koji po svojoj lokaciji ne odgovaraju namjeni prostora iz prostorno planskog dokumenta moraju se porušiti u roku koji odredi nadležni organ Grada.

Član 91.

(Bespravna gradnja)

Gradenje građevina bez odobrenja za građenje nije dozvoljeno, osim u slučaju kako je to utvrđeno odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona.

Za građevinu koja se gradi ili je izgrađena bez odobrenja propisanog Zakonom, ne smije se dati priključak na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu.

DIO PETI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92.

(Potrebne aktivnosti za provođenje Prostornog plana)

U cilju realizacije Prostornog plana potrebno je da državni organi i gradska uprava u okviru svojih nadležnosti provode aktivnosti u smislu ostvarivanja zacrtanih ciljeva i opredjeljenja.

Da bi se ovo moglo sprovesti, potrebno je odmah pristupiti ostvarenju slijedećeg:

- izvršiti inventarizaciju raspoložive prostorno-planske dokumentacije svih nivoa izrade i donošenja, u tom postupku izvršiti selekciju i usklađivanje svih do sada donesenih prostorno-planskih dokumenata,
- izvršiti usklađivanje svih dokumenata koji nisu u skladu sa Prostornim planom, a za dokumente kojima je istekao rok važnosti donijeti odluku o

daljoj primjeni u roku od godinu dana od dana donošenja Prostornog plana, ukoliko nisu u surotnosti sa Prostornim planom,

- obezbijediti izradu planskih dokumenata propisanih Zakonom i ovim Prostornim planom u roku koji odredi nadležna služba Grada.

Realizaciju aktivnosti i provođenje mjera utvrđenih ovim Prostornim planom će voditi Nosilac pripreme plana.

Član 93.

(Prelazne odredbe)

Ova odluka primjenjivat će se po dobijanju saglasnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Do davanja saglasnosti Skupštine Kantona, primjenjivat će se Odluka o usvajanju urbanih zona na području općine Zenica („Službene novine općine Zenica“, broj 5/2000).

Član 94.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Zenica“.

Broj: 01- 01-4379/18

Zenica, 28. decembar 2017. godine

ZAMJENIK PREDSJEDAVALA
GRADSKOG VIJEĆA ZENICA

Jasmin Hodžić, s.r.

32.

Na osnovu člana 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/14) i člana 21. tačka 5. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj 5/15), Gradsko vijeće Zenica na 17. sjednici održanoj 28. decembra 2017. godine donosi

ODLUKU

o pristupanju izradi Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“

Član 1.

U cilju prostornog uređenja i izgradnje prostora u obuhvatu zone mješovite gradnje, pristupa se izradi Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“ (u daljem tekstu: Regulacionog plana).

Član 2.

Granica obuhvata Regulacionog plana polazi od Rondona „Bojin vir“, ide jugozapadno trasom GGM-a do Rondona „Talića brdo“, skreće zapadno i ide ulicom Talića

brdo do Bulevara E. Eze Arnautovića, zatim skreće prema istoku i dalje ide Bulevarom do Rondoa "Bojin vir".

Član 3.

Regulacioni plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.

Član 4.

Regulacioni plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju objekata stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene s integracijom zatečenog stanja, zatim izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture.

Osnovne smjernice za izradu Regulacionog plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u prostornom obuhvatu.
- Izvršiti valorizaciju postojećeg stanja, te izvršiti integraciju postojećih u najvećoj mjeri stambenih objekata, u planiranu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline.
- U zavisnosti od prostorne organizacije planirati izgradnju primarne i sekundarne komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture. Sekundarne saobraćajnice planirati i u funkciji protivpožarnih puteva.

Član 5.

Rok za izradu Regulacionog plana je 8 mjeseci od dana donošenja ove odluke na sjednici Gradskog vijeća Zenica.

Član 6.

Nosilac pripreme izrade Regulacionog plana je Gradonačelnik Zenice i Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina (u daljem tekstu: Nosilac pripreme).

Nosilac izrade Regulacionog plana je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: Nosilac izrade).

Član 7.

Nosilac izrade Izmjene Regulacionog plana će izraditi Prednacrt i dostaviti Nosiocu pripreme na razmatranje i usaglašavanje.

Nakon usvajanja Prednacrt, Nosilac izrade će izraditi Nacrt Izmjene Regulacionog plana, koji će Nosilac pripreme utvrditi i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Član 8.

Kod izrade Regulacionog plana koristiti do sada izrađenu urbanističku dokumentaciju (urbanistička rješenja, stručne ocjene i drugo) i dokumentaciju koja se odnosi

na izdata pravosnažna rješenja o urbanističkoj saglasnosti, rješenja o legalizaciji objekata, kao i odobrenja za građenje.

U skladu s navedenim, obavezuju se sve Službe, komunalna i javna preduzeća i institucije koje raspolazu dokumentacijom vezanom za izvođenje radova na navedenom lokalitetu, da istu, bez naknade, stave na raspolaganje Nosiocu izrade Regulacionog plana.

Član 9.

Sredstva za izradu Regulacionog plana će obezbijediti iz bužeta Grada Zenica.

Član 10.

Regulacioni plan izraditi u skladu sa sadržajem koji je za ovu vrstu planova utvrđen Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZDK-a, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i drugim uredbama, zakonima, pravilnicima i aktima koji regulišu ovu oblast.

Nosilac izrade dostavlja Nosiocu pripreme Regulacioni plan u analognom i digitalnom obliku, kako je definisano odredbama član 74. do 79. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH“, broj:63/04, 50/07, 84/10).

Nosilac izrade je obavezan pripremiti skraćenu verziju tekstualnog i grafičkog dijela Regulacionog plana u odgovarajućoj razmjeri za potrebe uključivanja javnosti u postupak izrade Regulacionog plana, prema Programu uključivanja javnosti.

Član 11.

Postupak razmatranja i donošenja Regulacionog plana će se sprovesti u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/14) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH“, broj:63/04, 50/07, 84/10).

Član 12.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Zenica“.

Broj: 01-01-1104 /17

Zenica, 28. decembar 2017. godine

ZAMJENIK PREDSJEDAVALA
GRADSKOG VIJEĆA ZENICA
Jasmin Hodžić, s.r.

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

30. Odluka o usvajanju Prijedloga Prostornog plana grada Zenica za period 2016.-2036. godine	1
31. Odluka o provođenju Prostornog plana Grada Zenica za period 2016.-2036. godine	2
32. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo”	42